



# SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA

<b>Izdavač</b> <b>Skupština opštine</b> <b>Derventa</b>	<b>GOD. 22. BROJ 8/13</b> <b>Derventa, 16. 10. 2013. god.</b>	<b>Odgovorni urednik:</b> <b>MALEŠEVIĆ SANJA</b> <b>Štampa "Grafika" Derventa</b>
---	--	---

215.

Član 5.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 55/10), a u skladu sa članom 192. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 40/13) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/ 13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

O provođenju ove odluke staraće se organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaju da važe ranije doneseni sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja, a u dijelu u kojem nisu u saglasnosti sa Revizijom plana.

## **ODLUKU** **o donošenju Revizije** **Regulacionog plana "CENTAR"**

Član 7.

Član 1.

Donosi se Revizija Regulacionog plana "CENTAR" (u daljem tekstu: Revizija plana), koji obuhvata zemljište čije granice čine: ulice Kralja Petra I, Jovana Dučića, 1. maja, Trg pravoslavlja i Trg oslobođenja, a površine 9,27 hektara.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-197/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

Član 2.

Period za koji se donosi Revizija plana je 2011. - 2021. godine.

216.

Član 3.

Elaborat Revizije plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Elaborat Revizije plana izrađen od strane "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka, prilog je i sastavni su dio ove odluke.

Na osnovu 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/ 04, 42/05 i 118/05), člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/11) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

Član 4.

Revizija plana izlaže se na stalni javni uvid kod organa uprave nadležnog za poslove uređenja prostora.

**ODLUKU**  
**o komunalnom redu**

**I - OPŠTE ODREDBE**

## Član 1.

Ovom odlukom uređuje se komunalni red i održavanje komunalnog reda i komunalnih objekata na području opštine Derвента, propisuju se uslovi i način održavanja čistoće i privremeno zauzimanje javnih površina, izgradnja, održavanje i zaštita zelenih površina, sakupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada, odvođenje otpadnih voda sa javnih površina, čišćenje septičkih jama, držanje životinja, javna rasvjeta u naselju kojom se osvjetljavaju saobraćajnice i druge javne površine, korišćenje i održavanje gradske i stočne pijace, uređenje površina i obezbjeđenje uslova za održavanje godišnjeg vašara.

## Član 2.

Javne površine su zemljišta ili vodne površine koje su planom numerički i grafički definisane i namijenjene za obavljanje javnih funkcija, djelatnosti ili aktivnosti i koje su kao takve dostupne neodređenom broju fizičkih ili pravnih lica, a naročito:

- saobraćajne površine (kolovozi, trotoari, pješачke staze, trgovci, parkirališta, skverovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, i sl.);

- zelene površine (parkovi, travnjaci, cvijetnjaci i drugi cvijetni i javni nasadi, zelenilo uz saobraćajnice, živice i sl.);

- uređene i neuređene površine oko stambenih, poslovnih i drugih objekata;

- vodotoci i obale vodotoka (rijeke, rječice, potoci, kanali);

- spomen obilježja, izletišta, prirodne i radom stvorene vrijednosti;

- autobuska i taksi stajališta, peroni autobuskih stanica, platoi benzinskih stanica;

- pijace (stočna i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda) i otvoreni pijačni i tržni prostori oko prodajnih objekata;

- groblja, mezarja;

- sportski, rekreativni i zabavni tereni.

## Član 3.

Kao javni objekti u smislu ove odluke smatraju se:

- ugostiteljski i trgovinski objekti,
- radnje i prostori za pružanje zanatskih usluga,
- objekti javnog putničkog i PTT saobraćaja,
- objekti školskih i predškolskih ustanova,

- objekti kulturnih ustanova i organizacija,
- sportski objekti i tereni,
- objekti za pružanje medicinskih i veterinarskih usluga,

- objekti i uređaji za snabdijevanje vodom,

- objekti i uređaji za odvod otpadnih materijala,

- klaonice,

- pijace,

- skladišta građevinskog materijala,

- deponije komunalnog otpada,

- benzinske stanice,

- groblja, spomen obilježja i spomenici,

- objekti preduzeća i ustanova,

- drugi javni objekti koji služe za zadovoljavanje osnovnih potreba građana.

**II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA**

## Član 4.

Pod održavanjem čistoće, u smislu odredaba ove odluke, podrazumijeva se redovno i vanredno čišćenje ulica, trotoara, pločnika, pranje ulica, čišćenje dvorišta stambenih i poslovnih zgrada, čišćenje zelenih površina, sakupljanje otpadaka i odlaganje u posude namijenjene za određenu vrstu otpada, održavanje i pražnjenje posuda za komunalni otpad, odvoženje i deponovanje otpada, čišćenje snijega i zaslanjanje leda u zimskom periodu sa ulica, trotoara i pločnika i preduzimanje drugih mjera za održavanje čistoće.

## Član 5.

U održavanje komunalnog reda na javnim površinama i u objektima u smislu ove odluke, naročito spada:

1. Uređenje i održavanje ulica, trgova, parkova, drvoreda i drugih javnih površina.

2. Održavanje zgrada, firmi, reklamnih panoa, bilborda, oglasnih tabli i sl.

3. Održavanje drugih komunalnih objekata kao što su:

- čekaonice i biletarnice,

- fontane i javne česme,

- saobraćajni i električni stubovi,

- semafori,

- kiosci i slični objekti,

- javni sanitarni čvorovi,

- održavanje kanalizacije,

- upravljanje javnim parkiralištima i njihovo održavanje,

- opšte uređenje grada.

## Član 6.

Čišćenje i održavanje čistoće na javnim površinama vrši javno komunalno preduzeće, odnosno preduzeće kojem Načelnik opštine povjeri vršenje tih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: nadležno preduzeće), i ono je odgovorno za održavanje čistoće i komunalnog reda na površinama koje su definisane ugovorom zaključenim između opštine Derventa i tog preduzeća.

## Član 7.

O čišćenju javnih površina koje se smatraju površinama javnog saobraćaja staraju se preduzeća, samostalne trgovinske radnje, zajednice etažnih vlasnika i druga pravna i fizička lica, koja te površine koriste, odnosno održavaju i oni su odgovorni za održavanje čistoće i komunalnog reda na njima, ukoliko za pojedine površine nije odredbama ove odluke ili posebnim propisima drugačije određeno.

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine dužna su svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do prljanja prostora oko njihovog objekta.

Vlasnici i korisnici sportskih i rekreacionih objekata, zabavnih parkova i igrališta, organizatori javnih skupova, javnih priredbi i privremeni korisnici javnih površina, obavezni su osigurati čišćenje površina koje koriste i koje služe kao pristup objektima ili za postavljanje objekta, i da te površine očiste odmah po završetku utakmice, priredbe ili skupa.

Korisnici objekata iz ovog člana dužni su da za objekte i površine obezbijede propisane posude korpe za otpatke u potrebnom broju i da ih uredno prazne i održavaju.

## Član 8.

Pravna i fizička lica i vlasnici samostalnih trgovinskih radnji koji koriste javne površine mogu izvršenje obaveza propisanih odredbama ove odluke ugovorom povjeriti nadležnom preduzeću.

## Član 9.

Na javnim površinama postavljaju se korpe i posude (kontejneri) za sakupljanje otpada.

Koppe i posude za otpad moraju se uredno održavati i prazniti prije nego što budu do vrha napunjene.

Prostor oko korpi i posuda za otpad mora biti uvijek očišćen.

Otpad sa javnih površina obavezno se mora odvoziti na određene deponije.

Ukoliko odgovarajućom projektnom dokumentacijom nisu predviđena mjesta na kojima se postavljaju korpe i posude za otpad, to mjesto određuje organ uprave nadležan za prostorno uređenje i komunalne poslove.

## Član 10.

Koppe i posude za otpad moraju biti jednoobrazne i održavati se u ispravnom i čistom stanju.

Oštećene i dotrajale korpe i posude za otpad moraju se zamjeniti sa ispravnim.

Ulični prodavci moraju imati posudu za odlaganje ambalaže i odpadaka.

## Član 11.

Vrijeme i način čišćenja javnih površina kao i vrijeme i način pražnjenja i održavanja korpi i posuda za otpad utvrđuje se verifikovanim dinamičkim planom koga donosi nadležno preduzeće, uz saglasnost organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

## Član 12.

Vrijeme i način čišćenja javnih površina mora se uskladiti tako da se čišćenjem:

- ne uznemiravaju građani bukom, djelovanjem štetnih i neugodnih mirisa i stvaranjem prašine,
- ne onemogućava saobraćaj, kretanje pješaka trotoarima, i obavljanje drugih djelatnosti na javnim površinama,
- ne prljaju i ne oštećuju objekti, nasadi, travnjaci i druge javne površine.

## Član 13.

Redovnim čišćenjem obezbjeđuje se uklanjanje nečistoće koja nastaje redovnim i uobičajenim korišćenjem javne površine, a obavlja se u skladu sa Programom zajedničke komunalne potrošnje, kojeg donosi SO-e Derventa na prijedlog Načelnika opštine i organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Program rada sadrži plan, dinamiku i način čišćenja i održavanja javnih površina.

## Član 14.

Javne saobraćajne površine čiste se danju i peru noću u vremenu od 22 do 6 časova, prema utvrđenom planu i rasporedu.

## Član 15.

Vanredno čišćenje vrši se u slučajevima kada se zbog povećanog obima ili inteziteta korišćenja javnih površina, ne obezbjeđuje čistoća redovnim čišćenjem.

Vanredno čišćenje obavlja se:

- nakon većih vremenskih i drugih nepogoda (poplave, požari, zemljotresi i druge elementarne nepogode),
- kod većih kvarova na vodovodnim, kanalizacionim i drugim instalacionim mrežama,
- u vrijeme preduzimanja posebnih mjera, u cilju suzbijanja i sprječavanja zaraznih bolesti, ili u cilju zaštite životne sredine,
- u vrijeme i nakon održavanja javnih manifestacija.

## Član 16.

Vanredno čišćenje može da odredi organ uprave nadležan za komunalne poslove i komunalna policija.

## Član 17.

Vlasnici i korisnici poslovnih i stambenih objekata obavezni su održavati čistoću u dvorištima i na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi objekata, u skladu sa mjerama i na način propisan ovom odlukom.

O održavanju čistoće na površinama i objektima namjenjenim javnoj upotrebi staraju se preduzeća, odnosno lica koja posluju, upravljaju i koriste navedene površine i objekte.

## Član 18.

Uklanjanje snijega i leda vrši preduzeće kojem Načelnik opštine povjeri te poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Uklanjanje snijega i leda vrši se prema Programu zimske službe, donesenog od strane organa uprave nadležnog za komunalne poslove, a kojim se utvrđuje prioritet, redosljed i način uklanjanja snijega i leda sa javnih površina.

## Član 19.

Zimska služba se organizuje u periodu od 15. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, a po ukazanoj potrebi može se organizovati i ranije, odnosno kasnije.

## Član 20.

Vlasnici i korisnici poslovnih prostora i objekata dužni su da uklanjaju snijeg i led sa javne površine ispred svojih objekata i to u dužini objekta, a u širini najmanje dva metra.

Vlasnici stambenih objekata koji su izgrađeni pored ulice dužni su da u širini svoje građevinske parcele očiste trotoar od snijega i leda.

Snijeg i led ispred stambenih zgrada dužni su da uklanjaju etažni vlasnici, zakupci i korisnici stanova, svaki ispred svog ulaza u zgradu.

Snijeg i led sa krovova stambenih i poslovnih zgrada, te sa tendi dužni su da uklanjaju etažni vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostorija, ako predstavljaju opasnost za bezbjedno odvijanje saobraćaja pješaka i vozila.

Snijeg i led očišćen ispred objekta i trotoara ne smije se bacati na ulicu.

## Član 21.

U slučaju poledice sve površine na kojima se odvija pješački saobraćaj, ili saobraćaj motornim vozilima, posipaju se materijalom koji sprječava klizanje i koji ubrzava otapanje leda.

Kad opasnost od poledice prestane saobraćajne površine sa moraju očistiti od materijala kojim su posipane.

Posipanje i čišćenje abrazivnog materijala sa saobraćajnica vrši preduzeće kojem je povjereno uklanjanje snježnih padavina.

## Član 22.

Snijeg i led koji se uklanja sa javnih površina skuplja se na gomile na mjestima koja su pogodna za odvoz.

Pri skupljanju snijega i leda mora se voditi računa da kolovoz i trotoar ostanu prohodni, kao i da je prilaz vodovodnim i kanalizacionim šahtovima obezbjeđen, da se mogu nesmetano koristiti.

## Član 23.

Prilikom uklanjanja snijega i leda zabranjeno je:

- iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
- bacanje snijega i leda ispred zgrada na saobraćajnicu,
- zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahтова,
- deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine,
- sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama.

Prilikom uklanjanja snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, niti objekti i nasadi na tim površinama.

Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

## Član 24.

Na javnim površinama, iz člana 2. ove odluke, zabranjeno je vršiti sadnju stabala, žive ograde, grmlja, te postavljanje vještačkih brežuljaka, fontana i betonske galanterije, bez odobrenja nadležnog organa opštinske uprave.

## Član 25.

U cilju održavanja i zaštite životne sredine i komunalne čistoće na javnim površinama zabranjeno je:

1. Bacanje papira i drugog otpada van korpi i posuda za otpad, ili na drugi način stvaranje nečistoće na javnim površinama,
2. Bacanje žara, otrovnih, eksplozivnih i lako zapaljivih materija, u korpe ili posude za otpad,
3. Korišćenje javne površine za smještaj robe, ambalaže, motornih vozila, kamp prikolica i drugih stvari, izuzev kada to dozvoli nadležni organ u skladu sa posebnim propisima,
4. Korišćenje javne površine za prodaju bilo kakve robe, ili obavljanje druge djelatnosti bez odgovarajućeg odobrenja,
5. Odlaganje ili deponovanje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i sl.,
6. Popravak, servisiranje i pranje svih vrsta vozila,
7. Ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina, otrovnih, prljavih i masnih tečnosti, boja, lakova,

kreča, životinjskog izmeta, fekalija i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu,

8. Oštećenje korpi i drugih posuda za otpad,
9. Parkiranje vozila na trgovima, trotoarima, zelenim površinama, i mjestima na kojima se nalaze ulični hidranti, slivnici, kontejneri i posude za odlaganje komunalnog otpada, prolazi, pristupni putevi, staze i sl.,
10. Bacanje otpada i otpadnih materija u vodotoke i na obale vodotoka,
11. Ostavljanje i izlaganje na javnoj površini predmeta koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike,
12. Napasanje i hranjenje stoke,
13. Prodavanje stoke van stočne pijace,
14. Gaženje, uništavanje, oštećenje i zagađivanje parkova, zasada, zelenih i cvjetnih površina, kao i uređaja i predmeta koji se nalaze na tim mjestima,
15. Bacanje i odlaganje kabastog otpada i otpada životinjskog porijekla,
16. Paljenje otpada, lišća, papira, guma i sl.,
17. Isticanje naziva firme, reklama, reklamnih panoa, bilborda i sl. bez odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove,
18. Ostavljanje vozila koja nisu u voznom stanju (neregistrovana, havarisana i sl.),
19. Rezanje ogrevnog drveta,
20. Uskladištenje građevinskog, ogrevnog i sličnog materijala, bez odobrenja nadležnog organa,
21. Kopanje i odnošenje humusa, kamenja, pijeska i drugih sastojaka sa zelenih površina,
22. Korišćenje javnih površina suprotno njihovoj namjeni.

## Član 26.

Zabranjeno je na javnoj površini postavljati rampe, stubiće i žardinjere, kao i druge fizičke prepreke, bez odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

## Član 27.

Zabranjeno je svako prljanje, crtanje, štampanje i reklamiranje na javnim saobraćajnim površinama kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja.

## Član 28.

Vozila koja učestvuju u saobraćaju ne smiju prljati javne površine.

Vozila koja prevoze tekući ili rasuti materijal moraju biti ispravna, kako se iz njih ne bi prosipao teret.

Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i slične materijale moraju biti prekrivena ceradom ili na drugi način osigurana da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim saobraćajnim površinama.

#### Član 29.

Istovar i utovar ogreva, građevinskog i drugog materijala i robe može se vršiti na površinama javnog saobraćaja samo onda kada za to ne postoje druge površine. U tom slučaju istovar i utovar se mora obaviti brzo i bez odlaganja.

Poslije svakog istovara i utovara, lica koja to obavljaju dužna su odmah ukloniti ambalažu, otpatke i nečistoću na mjesto određeno za odlaganje.

Zaprežna vozila moraju imati kante za prikupljanje izmeta teglećih životinja.

#### Član 30.

Pri obavljanju građevinskih radova izvođači su dužni preduzimati slijedeće mjere za sprečavanje prljanja javnih površina:

1. gradilište ograditi shodno odredbama Zakona o zaštiti na radu,
2. očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog ili drugog materijala, blata i sličnog, čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova,
3. za vrijeme rušenja građevinskog objekta spriječiti stvaranje prašine,
4. deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj i slobodno oticanje vode, odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama,
5. održavati čistoću na slivnicima i šahtovima u neposrednoj blizini gradilišta,
6. prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta.

Šut, zemlja, otpadni građevinski materijal i slično koji nastaju poslije rušenja stare i izgradnje nove zgrade moraju se odmah ukloniti i prevesti na deponiju, a teren se mora ostaviti čist i uredan.

Ukoliko izvođač radova odmah ne ukloni otpadni materijal iz prethodnog stava, uklanjanje materijala i čišćenje javnih površina će se izvršiti na teret izvođača radova po nalogu komunalne policije.

### III - PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA

#### Član 31.

Pod privremenim zauzimanjem javnih površina u smislu ove odluke smatra se: postavljanje privremenih objekata-kioska za prodaju robe i pružanje usluga, postavljanje privremenih pomoćnih objekata (garaže, šupe i sl.)

- postavljanje ljetnih bašti (stolova, stolica, tendi, suncobrana ograda i sl.),
- postavljanje rashladnih vitrina, pokretnih stolova, stalaka i improvizovanih objekata za prodaju tvornički pakovanog sladoleda, knjiga, časopisa, razglednica, suvenira, naočala i lutrije, te prehrambenih proizvoda koji se pripremaju na licu mjesta (kokice, kesten, kukuruz i peciva),
- postavljanje izložbenih mjesta ispred poslovnih objekata i prostorija,
- postavljanje zabavnih radnji, sportskih sadržaja,
- vršenje povremenih radnji u izuzetnim prilikama,
- postavljanje montažno-demontažnih objekata za prodaju robe.
- postavljanje reklamnih tabli-panoa, bilborda, zastavica, jarbola, reklamnih vitrina i drugih reklamnih objekata,
- korišćenje javne površine za prodaju lubenica.

#### Član 32.

Lokacija za postavljanje privremenih objekata iz prethodnog člana stav 1. alineja 1. i 2. dodjeljuje se putem javnog oglašavanja, prema Planu razmještaja privremenih objekata na javnim površinama i na zemljištu kojim raspolaže opština Derventa.

Odluku o raspisivanju javnog oglasa donosi Načelnik opštine.

Ako za određenu lokaciju nema više zainteresovanih lica, ista se može dodijeliti bez konkursa.

Vlasnicima postojećih objekata koji su postavljeni na javnim površinama na osnovu odgovarajućeg akta nadležnog organa i za ostale objekte namjene iz prethodnog člana ove odluke, lokacija javne površine se može dodijeliti bez konkursa.

## Član 33.

Odobrenje za privremeno zauzimanje javne površine, za objekte iz člana 31. stav 1. alineja 1. i 2. ove odluke izdaje organ uprave nadležan za prostorno uređenje, na osnovu prethodno izrađenih urbanističko - tehničkih uslova, na period do dvije godine.

Odobrenje za privremeno zauzimanje javne površine, za ostale korisnike iz člana 31. ove odluke izdaje organ uprave nadležan za komunalne poslove. Odobrenje se izdaje za jednu sezonu a najviše do godinu dana.

U odobrenju se unosi rok na koji se izdaje odobrenje za obavljanje određene djelatnosti, određuje lokacija i površina, koju lice koje dobije odobrenje može koristiti, te visina naknade po 1 m<sup>2</sup> korišćenja javne površine.

## Član 34.

Visina naknade za zauzimanje javne površine po utvrđuje se posebnom odlukom, u zavisnosti od namjene za koju se vrši i od zone u kojoj se nalazi lokacija.

## Član 35.

Lice koje dobije odobrenje za zauzimanje određene javne površine, dužno je održavati čistoću na dobijenoj lokaciji, a nakon završetka radnog dana mjesto na kojem je obavljalo odobrenu djelatnost dužno je očistiti.

## Član 36.

Na odobrenoj lokaciji može se vršiti samo ona djelatnost za koju je izdato odobrenje.

## Član 37.

Mjesta pa javnim površinama na kojima je odobreno postavljanje stolova i stolica radi postavljanja ljetnih bašti moraju ispunjavati slijedeće uslove:

1. Prostor koji preostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 1,5 m;
2. Udaljenost ljetne bašte, odnosno njene ograde od ruba saobraćajnice ne smije biti manja od 1,5 m;
3. Postavljanje ljetne bašte smije se odobriti isključivo ispred poslovnog prostora, s tim da širina, odnosno dužina odobrene bašte ne smije prelaziti gabarite poslovnog prostora;

4. Odobrenje za postavljanje ljetne bašte ne smije se izdati poslovnom prostoru koji nema neposredan pristup - ulaz sa javne površine;

5. Dužina, odnosno širina ljetne bašte ne može biti manja od 2 metra, a površina manja od 4 m<sup>2</sup>;

6. U površinu ljetne bašte uračunava se i površina živice, žardinjere, ili druge odgovarajuće ograde koja može biti postavljena uz sve ivice ljetne bašte, izuzev ulaza koji mora biti veličine od 1,5 m, do 2,5 m;

7. Visina ograde ne smije biti veća od 80 cm;

8. Ukoliko se prostor ljetne bašte treba nalaziti jednim dijelom ili u cjelosti na zelenoj površini, isti prostor je potrebno izvesti izgradnjom odgovarajuće montažno - demontažne podloge;

9. Oblik, veličina i način postavljanja ograde i odgovarajuće podloge iz tačke 7. i 8., kao i način zaštite od sunca i drugi uslovi utvrđuju se prema uslovima urađenim od strane organa uprave nadležnog za komunalne poslove;

10. Odobrenje za rad ljetnih bašti izdaje se za traženi period u tekućoj godini;

11. Po isteku odobrenja za korišćenje javne površine za rad ljetne bašte stolovi, stolice, tende i ograde se moraju ukloniti, a površina koja je korišćena mora se urediti i očistiti.

12. Na zahjev korisnika kojem je javna površina bila odobrena za rad ljetne bašte, nakon isteka odobrenja za korišćenje iste, može se izdati odobrenje kojim se zadržava postavljena tenda ili nadstrešnica, bez stolova i stolica, za period ne duži od 6 mjeseci, u kojem javnu površinu neće koristiti u poslovne svrhe, po nižoj visini komunalne naknade, koja se utvrđuje posebnom odlukom.

## Član 38.

Zabranjeno je izlaganje robe životnih namirnica na javnoj površini izvan poslovnog prostora gdje postoji izloženost prašini, izduvnim gasovima automobila i drugim nečistoćama koje mogu zagaditi iste.

Izuzetno od prethodnog stava, vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može držati voće i povrće ispred objekta ukoliko obezbijedi adekvatnu zaštitu od navedenih štetnih spoljnih zticaja, u vidu zastakljenih vitrina za izlog.

Izlaganje robe za koju se ne odnosi zabrana prodaje na javnim površinama, te robe životnih namirnica u zastakljenim vitrinama i frižiderima, ne smije se vršiti na udaljenosti manjoj od 1,5 m od ruba saobraćajnice.

## Član 39.

Korisnici javnih površina dužni su se pridržavati uslova određenih u odobrenju o zauzimanju javnih površina.

Objekti koje se nalaze na javnim površinama bez odobrenja nadležnog organa, ili sa odobrenjem čiji je rok istekao, kao i objekti korisnika koji se ne pridržava uslova određenih u odobrenju za zauzimanje javne površine, ukloniće se rješenjem komunalne policije o trošku korisnika.

**IV-JABHE ZELENE POVRŠINE**

## Član 40.

Zelenim površinama, u smislu ove odluke, smatraju se:

1. Parkovi, park šume i aleje,
2. Zelene površine uz saobraćajnice i skverove,
3. Zelene površine uz rijeke i potoke,
4. Zelene površine u stambenim naseljima,
5. Zelene površine oko privatnih ili državnih objekata čije su parcele ograđene,
6. Zelene površine oko poslovnih objekata,
7. Zelene površine u školskim dvorištima i dječijim vrtićima,
8. Tereni za sport i rekreaciju,
9. Drvoredi i pojedinačni nasadi i živa ograda,
10. Uređene i neuređene zelene površine.

## Član 41.

Javnim zelenim površinama smatraju se površine navedene u prethodnom članu, izuzev zelenih površina na kojima pravna i fizička lica imaju pravo korišćenja.

Javne zelene površine mogu se koristiti samo shodno namjeni za koju su određene.

## Član 42.

Zelene površine održavaće i uređivati:

1. Nadležno preduzeće u skladu sa Programom zajedničke komunalne potrošnje, po Ugovoru o održavanju zelenih površina zaključenog sa Opštinom Derventa, i to:

- parkove i park šume,
- zelene površine uz saobraćajnice, između kolovoza i trotoara i na skverovima, kao površine koje po odluci ne održavaju druga lica,
- zelene površine uz rijeke i potoke,

- terene za sport i rekreaciju koji nisu dati drugom licu na korišćenje,

- drvoreda i pojedinačne nasade na javnim površinama,

- živu ogradu koju po odluci ne održavaju druga lica,

- zelene površine oko spomen-groblja i spomenika,

2. Vlasnici i korisnici objekata:

- zelene površine koje pripadaju tim objektima,

3. Korisnici terena za sport i rekreaciju:

- terene za sport i rekreaciju, koji su im dati na korišćenje.

## Član 43.

Održavanje zelenih površina iz prethodnog člana obuhvata: njegu, nadzor, obnovu, zaštitu od bolesti i štetočina drvoreda, pojedinačnih nasada, živica, parkovskog drveća, grmlja, cvjetnih i travnih površina sa prihranom, stalni nadzor i obnovu parkovskih staza i puteva, klupa, kao i ostale parkovske opreme i pratećih parkovskih objekata, sječu suvih, bolesnih ili jako oštećenih stabala i grana, orezivanje krošnje stabala te njezino redovno čišćenje i čuvanje, kao i košenje i sakupljanje pokošene trave i skupljanje otpada na zelenim površinama i drugi radovi u oblasti ove djelatnosti.

## Član 44.

Zelene površine na području grada izgrađuju se i uređuju prema regulacionom planu, u skladu sa urbanističko - tehničkom dokumentacijom.

## Član 45.

Izvedbeni projekat objekta treba da sadrži i hortikulturno uređenje odgovarajućih površina.

## Član 46.

Rekonstruisati i vršiti radove na održavanju zelenih površina, kao i drvoreda, mogu samo lica registrovana za vršenje ovih poslova.

## Član 47.

Izvođač radova dužan je kod gradnje objekta sačuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu.



## Član 48.

Prekopi za postavljanje novih ili popravak postojećih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro i PTT instalacije i sl.) u zelenim površinama, iz člana 40. ove odluke, mogu se izvoditi samo po odobrenju organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Prekopi u pravilu moraju biti udaljeni najmanje 2 m od debla pojedinačnih stabala.

Kod izvođenja prekopa (kanala) ne smije se oštećivati korijenje stabala ili drugog rastinja, koje je u prečniku deblje od 3 cm.

## Član 49.

Postavljanje podzemnih instalacija iz stava 1. prethodnog člana mora se evidentirati u katastru podzemnih instalacija i jedan primjerak skice obavezno dostaviti organu koji je izdao odobrenje.

Po završetku radova investitor, odnosno izvođač radova, obavezan je zelenu površinu dovesti u prvobitno stanje, prema uslovima i roku koji su određeni kod izdavanja odobrenja za izvođenje radova.

## Član 50.

Stabla drvoreda i pojedinačni visoki nasadi na zelenim površinama koji se nalaze u blizini stambenih objekata moraju se održavati tako da ne oštećuju objekte i ne remete uslove boravka.

Stabla i ograde ne smiju smetati javnoj rasvjeti i saobraćajnoj signalizaciji i ugrožavati bezbjednost javnog saobraćaja.

Stabla i grane koje smetaju vazдушnim vodovima (električnim, telefonskim i drugim) smiju orezivati ili uklanjati samo stručna lica, po prethodnom odobrenju oprapa nadležnog za komunalne poslove.

Vlasnici ili korisnici zemljišta na kojem se nalazi drvo, dužni su kada to zahtijevaju razlozi iz prethodnog stava dozvoliti sječu stabla ili grapa.

Troškovi oko obavljanja tih radova kao i naknade eventualne štete padaju na teret lica u čijem interesu se radovi izvode.

## Član 51.

Ograde od ukrasne živice uz saobraćajnice, kako u privatnom tako i u državnom vlasništvu, moraju se uredno održavati i redovno orezivati, tako da ne sežu preko regulacione linije na saobraćajnu javnu

površinu, odnosno ne ometaju saobraćaj sprječavanjem vidljivosti i preglednosti puta.

## Član 52.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, uredno i redovno ne održava i ne orezuje ograde od ukrasne živice, iz prethodnog člana, komunalna policija će rješenjem naložiti izvršenje određenih mjera i odrediti rok u kojem se iste moraju izvršiti.

## Član 53.

Na javnim površinama iz člana 40. ove odluke ne smije se posjeći stablo bez odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Ako je stablo dotrajalo u toj mjeri da prijete opasnost po bezbjednost saobraćaja, živote i imovinu ili je oboljelo (imela i sl.) da može ugroziti zdrave nasade, vlasnik ili korisnik zemljišta dužan je obezbijediti stručno lice da ga posiječe.

Sječu stabla iz prethodnog stava korisnik može izvršiti tek kada je od nadležnog organa uprave za komunalne poslove pribavio odobrenje.

Ako prijete opasnost iz stava 2. ovog člana komunalna policija će naložiti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta da izvrši sječu stabla, a ako to isti u određenom roku ne učini, sječa stabla će se izvršiti putem ovlašćenih stručnih lica, na teret vlasnika odnosno korisnika zemljišta.

## Član 54.

Vlasnik ili korisnik zemljišta po čijem zahtjevu je izvršena odobrena sječa stabla ili je sječa stabla naložena od strane komunalne policije, obavezan je za svako posječeno stablo zasaditi mlado i zdravo stablo u skladu sa urbanističkim i hortikularnim rješenjem dijela naselja, na mjestu i u roku navedenom u rješenju kojim se odobrava, odnosno nalaže sječa stabla.

## Član 55.

Ukoliko pravno ili fizičko lice, na bilo koji način poruši, uništi ili ošteti zelenilo, dužan je izvršiti naknadu štete, prema procjeni komisije koju formira Načelnik opštine.

Visina odštete odrediće se shodno postupku iz prethodnog stava.

Sredstva uplaćena po ovom osnovu iz ovog člana, namijenjena su isključivo za podizanje novog i obnovu uništenog javnog zelenila.

#### Član 56.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, grm, park, park-šume) vrijede propisi o zaštiti životne sredine.

#### Član 57.

Bez odobrenja općina uprave nadležnog za komunalne poslove zabranjeno je:

1. Prekopavanje javnih površina,
2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina,
3. Ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklamnih panoa i sl. na javnim zelenim površinama,
4. Odlaganje građevinskog materijala,
5. Kampovanje i postavljanje šatora,
6. Obaranje i uklanjanje drveća, vađenje pa-njeva, te rezanje grana i vrhova drveća.

#### Član 58.

U cilju zaštite zelenih površina zabranjeno je vršenje svake radnje ili aktivnosti kojom bi se iste ugrozile.

### **V- SAKUPLJANJE, ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

#### Član 59.

Komunalnim otpadom smatra se otpad iz domaćinstava, kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva, kao što je sitni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorima, garažama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini može odlagati u posude za komunalni otpad iz domaćinstava.

#### Član 60.

Otpadom na javnim površinama smatraju se otpaci koji nastaju na tim površinama.

Sakupljanje i odvoz otpada sa javnih površina vrši se u skladu sa članom 13. i 14. ove odluke.

Odvoz komunalnog otpada vrši se po Dina-mičkom planu nadležnog preduzeća.

#### Član 61.

Komunalnim otpadom ne smatraju se: zemljani otpaci, ostaci građevinskog materijala, šljaka, dvorišni otpad, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje.

#### Član 62.

Krupnim otpadom, u smislu ove odluke, smatra se otpad koji nastaje u stanovima, garažama, poslovnim prostorijama i zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, a koji se po svojoj veličini, količini ili nastanku ne smatra komunalnim otpadom, a naročito: iskorišćeni kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama, stari namještaj, olupine vozila ili njihovi dijelovi i sl.

#### Član 63.

Pravna i fizička lica i samostalni preduzetnici su dužni razvrstavati komunalni otpad i isti odlagati u kontejnere za papir, plastiku i staklo, ukoliko su ti kontejneri postavljeni na određenoj lokaciji, a ostali otpad u kontejnere za miješani otpad.

#### Član 64.

Zgrade ispred kojih se odlaže komunalni otpad moraju imati dovoljan broj posuda - kontejnera za odlaganje.

#### Član 65.

Nadležno preduzeće je obavezno najmanje 1 put godišnje da izvrši dezinfekciju posuda (kontejnera), a po potrebi i nalogu komunalne policije i sanitarne inspekcije i češće.

#### Član 66.

Za novosagrađene objekte i novootvorene poslovne prostore posude za komunalni otpad nabavlja investitor, odnosno korisnik.

Mjesto za smještaj posuda za odlaganje komunalnog otpada za novosagrađene stambeno poslovne objekte dužan je da odredi nadležni organ uprave za prostorno uređenje, prilikom izdavanja odobrenja za građenje.

Imaoci i proizvođači komunalnog otpada (ugostiteljski objekti, trgovinske radnje, zanatske radnje, objekti u javnoj upotrebi i sl.) dužni su nabaviti posude za odlaganje otpada.

#### Član 67.

Namjenske posude za odlaganje komunalnog otpada, u zavisnosti od proizvođača komunalnog otpada, moraju biti sledećih zapremina:

- za korisnike individualnih stambenih objekata, posuda (kanta) sa rukohvatima i poklopcem, zapremine od 50 do 120 litara;

- za korisnike stambenih objekata sa najmanje četiri stana, zatvoreni kontejner zapremine 1,1 m<sup>3</sup>, u zavisnosti od broja i potrebe korisnika;

- za korisnike poslovnih objekata korisne površine objekta preko 200 m<sup>2</sup>, najmanje jedan zatvoreni kontejner zapremine 1,1 m<sup>3</sup>, u zavisnosti od broja i potrebe korisnika.

#### Član 68.

Mjesto za smještaj posuda za odlaganje komunalnog otpada, za izgrađene stambeno - poslovne objekte, određuje nadležni organ uprave za prostorno uređenje i za komunalne poslove.

Mjesta na kome su postavljene posude za otpatke moraju se držati u čistom i urednom stanju.

#### Član 69.

Imaoci komunalnog otpada dužni su iznositi otpad u zavezanim namjenskim vrećicama i odlagati ga u posude za komunalni otpad na za to određenim mjestima.

#### Član 70.

Imaoci i proizvođači komunalnog i industrijskog otpada dužni su komunalnom policajcu na njegov zahtjev predočiti dokaz o načinu odlaganja otpada koji su proizveli.

#### Član 71.

Svi imaoci i proizvođači otpada iz člana 59. ove odluke, dužni su nadležnom preduzeću kome je opština povjerila vršenje ovih djelatnosti plaćati mjesečnu naknadu na ime korišćenja komunalnih usluga.

#### Član 72.

Odvoz komunalnog otpada vrši se specijalnim vozilom za odvoz otpada i odlaže se na za to određenu deponiju.

Radnici koji odvoze otpad iz domaćinstva kao i drugi sitni otpad koji je po svojoj prirodi i svojstvima sličan otpadu iz domaćinstva dužni su:

1. pažljivo rukovati posudama za otpad tako da se otpad ne rasipa, ne prlja okolina i da se posude ne oštećuju,

2. prikupiti i ukloniti zatečeni i rasuti otpad pored posude,

3. posude za otpad vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi,

4. očistiti površinu oko posude,

5. odloženi otpad na mjestima gdje nisu postavljene posude prikupiti i mjesto očistiti.

#### Član 73.

Domaćinstva i drugi proizvođači otpada su dužni krupni i selektivno prikupljeni otpad odložiti u kontejnere za određene vrste namjene, postavljene na određenim mjestima u gradskom području.

Domaćinstva i drugi proizvođači otpada u mjesnim zajednicama: Osinja, Kalenderovci i Trstenci su dužni krupni i selektivno prikupljeni otpad odložiti u kontejnere koji su postavljeni u tim područjima, na određenim lokacijama.

#### Član 74.

Domaćinstva i drugi proizvođači otpada su dužni svoj produkovani opasni otpad predati na određena mjesta za selektivno prikupljanje (centre) ili osobi koja je ovlašćena za pružanje usluga u upravljanju otpadom.

#### Član 75.

Odvoz krupnog otpada sakupljenog na određenim mjestima, u krugu preduzeća, dvorištima stambenih ili poslovnih zgrada vrši davalac komunalnih usluga, na zahtjev i o trošku vlasnika i imaoca istog.

#### Član 76.

Odvoz i deponovanje krupnog otpada koji je odložen na javnim površinama, odnosno na mjestima koja nisu za to predviđena, a čiji vlasnik nije poznat, vrši nadležno preduzeće, na osnovu naloga izdatog od strane organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

#### Član 77.

Zabranjeno je spaljivanje svih vrsta otpada.

## VI - ODVOĐENJE OTPADNIH VODA SA JAVNIH POVRŠINA

### Član 78.

Otpadne vode čine atmosferske padavine, i voda od pranja ulica i javnih površina, a iste se odvede putem slivnika i uređaja za odvodnju.

Ulične slivnike, kao i uređaje za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina održava nadležno preduzeće kojem opština povjeri vršenje ovih poslova.

### Član 79.

Zabranjeno je otvorene slivničke kanale za odvođenje atmosferskih voda uz saobraćajnice premoštavati bez odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

### Član 80.

Zabranjeno je nenamjensko korišćenje slivnika.

## VII - ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

### Član 81.

U naseljenim mjestima na području opštine Derвента koja imaju javnu kanalizacionu mrežu svi imaoći otpadnih voda moraju biti priključeni na tu mrežu.

Ukoliko zbog konfiguracije terena ili drugih razloga nije moguće izvršiti priključak na kanalizacionu mrežu, odnosno u naseljenim mjestima u kojima ne postoji javna kanalizaciona mreža, imaoći otpadnih voda moraju izgraditi septičke jame i priključiti se na iste.

### Član 82.

Septičke jame moraju biti izgrađene po svim propisanim sanitarno-higijenskim uslovima i moraju se redovno održavati.

Septičke jame ne smiju imati nikakve prelive, kojima bi se sadržaj izljevao na okolnu površinu ili u vodotok.

### Član 83.

Čišćenje septičkih jama obavlja preduzeće, odnosno preduzetnik registrovan za tu vrstu de-

latnosti, u skladu sa sanitarno-tehničkim uslovima, a na zahtjev i o trošku vlasnika septičke jame.

Čišćenje septičkih jama vrši se odmah po njenom punjenju, a najmanje jednom godišnje.

### Član 84.

Vlasnici septičkih jama dužni su na vrijeme izvršiti njihovo čišćenje kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i zagađivanja okoline.

Odvoz fekalija vrši se specijalnim motornim vozilima (cisternama) iz kojih se fekalije ne mogu prosipati.

Fekalije se iz vozila istresaju u gradsku kanalizaciju, odnosno u šaht koji odredi nadležno komunalno preduzeće.

## VIII - DRŽANJE ŽIVOTINJA

### Član 85.

Zabranjeno je držanje goveda, konja, svinja, ovaca, koza, zečeva i pernate živine na dijelu gradskog područja u ulicama određenim od I do V zone po Odluci o građevinskom zemljištu.

Zabrana iz prethodnog stava odnosi se i na sva dvorišta objekata u kojima se vrše javni poslovi ili okuplja veći broj građana a naročito zdravstvenih ustanova, škola i drugih objekata od opšteg interesa kao i na podrumске i poslovne prostorije.

### Član 86.

U ulicama VI zone, koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu, i u područjima van grada, dozvoljeno je držanje domaćih životinja pod slijedećim uslovima:

- ako postoji ograđeno dvorište odvojeno od ulice i drugih zgrada,

- ako za smještaj domaćih životinja postoje posebno izgrađeni objekti, udaljeni od stambenih objekata i puta 20 m, a od vodnog objekta najmanje 50 m nizvodno,

- ako je objekat, u kojem su smještene domaće životinje, priključen na kanalizaciju ili septičku jamu,

- ako su uz svinjce i štale izgrađena i đubrišta, koja moraju biti izgrađena od nepropusnog materijala (betona) ukopana u zemlji sa osočnom jamom,

- ako se objekti za držanje domaćih životinja drže u čistom i urednom stanju.

## Član 87.

Leševi uginulih životinja, trulež i sl. mogu se prevoziti samo u za to namijenjenim zatvorenim vozilima.

Zakopavanje uginulih životinja vrši se isključivo na stočnom groblju, van naselja, kojeg odredi veterinarska inspekcija.

Ako je životinja uginula od zarazne bolesti, mora se ukopati 2 metra duboko u jamu u koju je prethodno bačeno krečno mlijeko radi dezinfekcije.

## Član 88.

Za izvršenje odredaba iz prethodnog člana odgovoran je vlasnik uginule životinje, odnosno lice koje je usmrtilo životinju, ako je životinja usmrćena mimo volje vlasnika, ako nema vlasnika odgovorno je nadležno preduzeće, a u seoskim naseljima organ mjesne zajednice.

## Član 89.

Psi se moraju držati u kućicama, udaljeni od stambenih zgrada i ulica, najmanje tri metra u prostoru zatvorenom od ulica i od vodnih objekata prema posebnim propisima.

Objekti za pse moraju se držati u čistom stanju i povremeno dezinfikovati.

Zabranjeno je puštanje pasa i mačaka da se slobodno kreću.

## **IX - ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA - KOMUNALNI OBJEKTI I UREĐAJI U OPŠTOJ UPOTREBI**

## Član 90.

Pod održavanjem komunalnog reda u smislu ove odluke podrazumijeva se uređenje i održavanje ulica, trgova, javnog zelenila i drugih javnih površina, komunalnih i drugih javnih objekata, spoljnih dijelova zgrada, fontana i javnih česmi, električnih stubova - javne rasvjete, oglasnih tabli i drugih objekata na području opštine, kao i uklanjanje dotrajalih zgrada i objekata.

## Član 91.

Ulice, trgovi i druge javne površine mogu se graditi i rekonstruisati samo pod uslovima pre-

dviđenim planom, uz propisanu tehničku dokumentaciju.

## Član 92.

Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, prethodno se mora izvršiti stručni pregled i eventualna rekonstrukcija ili nova izgradnja podzemnih industrijskih instalacija i uređaja (vodovod, kanalizacija, elektro i PTT mreža i slično).

## Član 93.

Raskopavanje ulica, trgova i javnih površina može vršiti preduzeće koje održava instalacije i uređaje, radi postavljanja, uklanjanja ili izmjene podzemnih instalacija i uređaja, a po pribavljenom odobrenju opštinskog organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

## Član 94.

Ukoliko se kolovoz raskopava po širini, raskopavanje se mora vršiti po etapama, tako da jedna strana kolovoza uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja.

Ukoliko su radovi takve prirode da se ne mogu vršiti na ovakav način, investitor je dužan da ulicu zatvori, postavi propisne oznake i radove obavi u roku predviđenom u odobrenju za građenje.

Ukoliko se raskopavanje trotoara vrši po širini, izvođač radova je dužan da odgovarajućim sredstvima osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa, prilaz prodavnicama, školama, autobuskoj stanici i drugim važnim društvenim objektima.

## Član 95.

Oštećenja pa postojećim instalacijama koja su nastala raskopavanjem javnih i ostalih površina, dužan je o svom trošku sanirati izvođač radova.

## Član 96.

Po završetku odobrenih radova izvođač je dužan da javnu površinu dovede u prvobitno stanje i da ukloni sve otpatke sa površina na kojima su se radovi izvodili, u roku datom u odobrenju.

## Član 97.

Ukoliko bi se nakon izvjesnog vremenskog perioda, a najdalje u roku od godinu dana od završetka

radova, na mjestu gde su izvođeni radovi pojavilo vidljivo ulegnuće ili napuknuće površine koja ometa ili ugrožava saobraćaj, investitor je dužan da na zahtjev opštinskog organa uprave nadležnog za komunalne poslove otkloni o svom trošku uočene nedostatke.

#### Član 98.

Električni i telefonski stubovi i drugi komunalni objekti i uređaji mogu se postavljati na ulicama, trotoarima, trgovima i drugim javnim površinama, samo na mjestima predviđenim urbanističkim rješenjem i po odobrenju nadležnog opštinskog oprapa uprave.

#### Član 99.

Izgradnja pristupnih puteva i staza, sa ulica, preko parkova i kanala, može se vršiti samo od tvrdog materijala i pod uslovima koje odredi padležni opštinski organ uprave.

Kolski prilaz gradilištu i sličnim objektima mora biti potpođen daskama odgovarajuće debljine, a prelaz preko ivičnjaka tako postavljen da površinska voda može brzo proticati.

#### Član 100.

Zabranjuje se prelaz tehničkih vozila preko saobraćajnih i zelenih površina, kako se javne površine prelaskom takvih vozila, usljed njegove težine, visine ili nekih drugih razloga, ne bi mogle uništiti ili oštetiti.

#### Član 101.

Ivičnjaci između trotoara i kolovoza ne smiju se spuštati niti klesati radi prelaska motornih vozila.

U izuzetnim slučajevima može se odobriti spuštanje ili klesanje ivičnjaka, ako bi prelaz vozilom preko ivičnjaka predstavljao izuzetnu teškoću za normalan prilaz stambenom objektu ili poslovnom prostoru i prelazu invalidskim kolicima, što se utvrđuje stručnom opjenom nadležnih opštinskih organa uprave.

#### Član 102.

Svi otvori (šahtovi, okna i slivnici) na ulicama, trgovima, pijacama, parkovima, dvorištima i drugim mjestima, moraju biti u ispravnom stanju.

Otvorima u smislu prethodnog stava smatraju se naročito:

a) otvori za vodovod, kanalizaciju, električne i telefonske kablove i slično,

b) otvori za ubacivanje ogreva i drugog materijala - podrumski prozori.

#### Član 103.

Otvori moraju biti obezbjeđeni tehnički ispravnim zatvaračima - poklopcima.

Zatvarači, odnosno poklopci, otvora na ulicama i drugim površinama javnog saobraćaja moraju biti od rebrastog materijala, a pojedina polja zalivena asfaltom.

Dotrajali, odnosno nefunkcionalni zatvarači i poklopci moraju se zamijeniti.

Za vrijeme izvođenja radova na otvorima, oko istih se moraju postaviti prepreke od čvrstog materijala i obilježiti vidljivim znacima upozorenja, a po završetku radova otvori se moraju propisno zatvoriti a prepreke ukloniti.

#### Član 104.

O održavanju otvora za vodovod, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске kablove, staraju se preduzeća koja otvore koriste ili su joj preneseni na upravljanje.

O održavanju otvora za ubacivanje ogreva i drugog materijala, podrumskih prozora, otvora za osvjetljavanje prostorija i slično, stara se organ koji upravlja zgradom, odnosno vlasnik ili korisnik zgrade.

#### Član 105.

Nazivi ulica, trgova ili drugih javnih površina moraju biti vidljivo istaknuti na raskrnicama, a organ uprave nadležan za komunalne poslove dužan je na početku svake ulice postaviti tablu sa nazivom ulice na zgradu ili drugi objekat.

Brojevi zgrada obavezno se postavljaju na svakoj zgradi sa desne strane od ulaza ili iznad ulaza, vodeći računa o njihovoj vidljivosti.

Ako zgrada ima više ulaza neposredno vezanih za ulicu, svakom ulazu utvrđuje se poseban kućni broj.

Tablica sa kućnim brojem izrađuje se od emajliranog lima veličine 20 h 15 cm, a kućni broj ispisuje se bijelom bojom na tamnoplavoj osnovi.

Brojeve zgrada određuje organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Vlasnici i korisnici zgrada dužni su da kućne brojeve drže istaknute stalno na zgradama, da ih čuvaju i drže u ispravnom stanju. U slučaju da broj

zgrade zbog nepažnje vlasnika, odnosno korisnika bude skinut ili izgubljen, vlasnici, korisnici zgrade dužni su da izvrše nabavku drugog broja o svom trošku.

Vlasnici novoizgrađenih zgrada dužni su najkasnije u roku od dva mjeseca po useljenju da postave kućni broj o svom trošku.

#### Član 106.

Spoljni dijelovi zgrade (fasade, balkoni, simsovi, ukrasni dijelovi, ograde, oluci, izlozi, vrata, prozori i drzto) moraju se održavati u tehnički ispravnom stanju.

O čistoći i ispravnosti spoljnih dijelova zgrada stara se zajednica etažnih vlasnika, odnosno organ koji upravlja zgradom, vlasnik ili korisnik zgrade.

Obavezu uređenja fasade utvrđuje i uređuje organ uprave nadležan za prostorno uređenje.

#### Član 107.

Zabranjeno je prljati ili na drugi način oštećivati zidove, fasade, izloge, druge spoljne dijelove zgrada, ograde, kao i reklame, nazive firme i slične natpise.

#### Član 108.

Izlozi trgovinskih, zanatskih i drugih radnji i ostalih poslovnih prostorija izrađuju se prema propisima predviđenim za određenu djelatnost, ili prema vrsti robe koja se u tim prostorijama prodaje ili reklamira.

Spoljni dijelovi izloga moraju se prema potrebi bojiti, a staklene površine redovno prati.

#### Član 109.

Reklame i vitrine koje se na određenim mjestima postavljaju kao posebni objekti, vlasnici su dužni redovno održavati u čistom i urednom stanju.

Natpisi nad objektima iz prethodnog stava moraju se obnavljati ukoliko su nečitljivi ili je boja izgubila intenzitet.

#### Član 110.

Plakati, objave, oglasi, pozivi i sl. mogu se isticati samo na oglasne table koje su postavljene za te svrhe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana plakati i druga obavještenja javnog karaktera mogu se lijepiti i na privremene ograde kojima je ograđeno igralište, gradilište i slični objekti, kao i unutar izloga ukoliko to dozvole vlasnici ili korisnici tih objekata.

Plakati i druga obavještenja istaknuta van dozvoljenog mjesta, ukloniće se po nalogu komunalne policije na teret postavljачa.

#### Član 111.

Oglasne table za isticanje objava, oglasa, obavještenja, plakata, posmrtnih plakata, poziva i slično, kao i drugi objekti slične namjene mogu se postavljati samo na mjestima koje odredi nadležni opštinski organ uprave.

#### Član 112.

Plakati i druga obavještenja moraju biti ispisani čitko, javno i estetski komponovani.

Tekstovi plakata i drugih obavještenja ne smiju svojim sadržajem da vrijeđaju mjesna, nacionalna i vjerska osjećanja građana.

#### Član 113.

Reklamni panoi, reklamni i slični natpisi mogu se postavljati na zgradama, poslovnim prostorijama kao i drugim mjestima, samo po odobrenju organa opštinske uprave nadležnog za komunalne poslove.

U zahtjevu kojim se traži odobrenje iz stava 1. ovog člana investitor je dužan navesti prijedlog lokacije postavljanja, dimenzije reklamnog panoa, opis panoa (jednostrani, dvostrani) i period korišćenja.

Uz zahtjev investitor je obavezan dostaviti fotografiju reklamnog panoa, odnosno natpisa, situaciju terena ili idejno rešenje koje sadrži tlocrt, presjek, izgled fasade i druge detalje.

Za postavljanje reklamnog panoa na objektu u privatnom vlasništvu, potrebno je dostaviti pismenu saglasnost vlasnika objekta ili dijela objekta na kojem se traži postavljanje reklamnog panoa.

Reklamni panoi, reklamni i slični natpisi moraju biti izrađeni i postavljeni prema odobrenju i redovno se održavati u ispravnom i urednom stanju.

Komunalna policija je dužna da naredi uklanjanje reklamnog panoa, reklamnog i sličnog natpisa, koji je postavljen bez odobrenja ili protivno uslovima u odobrenju.

#### Član 114.

Saobraćajne znakove i semafore može postavljati samo ovlašteno preduzeće na mjestima koja su definisana projektom regulacije saobraćaja.

Saobraćajni znaci i semafori moraju se stalno održavati u ispravnom i urednom stanju.

#### Član 115.

Komunalni objekti kao što su: telefonske govornice, kiosci i drugi slični objekti mogu se postavljati odnosno izrađivati samo na osnovu odobrenja za građenje izdatog od strane organa opštinske uprave nadležnog za prostorno uređenje i pod uslovima datim u odobrenju.

#### Član 116.

Vlasnici, odnosno korisnici objekata iz prethodnog člana ove odluke, dužni su da ih redovno održavaju u urednom, ispravnom i čistom stanju.

#### Član 117.

Ako su objekti iz člana 115. ove odluke prestali da se koriste ili je odobrenje za njihovo postavljanje izdato na određeno vrijeme, takav objekat se mora ukloniti odmah po isteku vremena na koje glasi odobrenje.

Ukoliko vlasnici objekta ne postupe na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, komunalna policija će naložiti uklanjanje objekta o njihovom trošku.

#### Član 118.

Za vrijeme obilježavanja značajnijih datuma i svečanosti, preduzeća i druga pravna lica, vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih prostorija dužni su naročitu pažnju posvetiti uređenju i održavanju površina i prostorija koje im pripadaju ili koje koriste.

#### Član 119.

Na svim javnim objektima samostalnih zanatskih i ugostiteljskih radnji moraju biti ugrađeni držači zastava na odgovarajućem mjestu.

#### Član 120.

Sva preduzeća, ustanove i druga pravna lica koji su vlasnici ili korisnici poslovnih prostorija obavezni su da imaju odgovarajuću zastavu Republike Srpske, koju će uoči republičkih praznika, proslava i drugih značajnijih datuma i svečanosti obavezno istaći na zgradi do ulične strane u držačima.

U dane nacionalne i druge proglašene žalosti obveznici iz ovog i prethodnog člana zastave će istaknuti na pola koplja.

Ukoliko obveznici iz prethodnog stava nemaju urednu i odgovarajuću zastavu, dužni su je nabaviti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

#### Član 121.

Povodom državnih praznika i drugih manifestacija od značaja za opštinu ili grad, vrši se uređenje i dekoracija grada i mjesnih zajednica.

#### Član 122.

Istaknute zastave moraju se skinuti prvog radnog dana po isteku praznika, odnosno završene svečanosti.

Zabranjuje se isticanje nečitkih, izgužvanih, pocijepanih, dotrajalih i protupropisno izrađenih zastava.

#### Član 123.

Dekoracije i uređenje grada vrši nadležno preduzeće prema utvrđenom programu.

Program dekoracije i uređenja grada donosi organ uprave nadležan za komunalne poslove uz saglasnost Načelnika opštine.

#### Član 124.

Na području opštine Derventa na mjestima koje odredi organ uprave nadležan za komunalne poslove postavljaju se korpe za otpad.

Zabranjeno je postavljanje korpi za otpad na:

- stubove saobraćajne signalizacije,
- stubove javne rasvjete,
- jarbole za zastave,
- drveće i drugo rastinje,
- mjesta na kojima ometaju bezbjednost saobraćaja,
- druga mjesta kojima narušavaju estetski izgled naselja.



Na korpama za otpad mogu se postavljati odgovarajući natpisi koji upozoravaju građane na zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda u opštini Derventa.

O postavljanju, održavanju i zamjeni korpi za otpad brine se organ uprave nadležan za komunalne poslove.

#### Član 125.

Izuzetno iz prethodanog člana, korpe za otpad na javnim površinama i objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost, mogu postavljati i druga pravna i fizička lica, a na osnovu odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove, u kom slučaju se o njihovom održavanju brine lice koje ih je postavilo.

#### Član 126.

Organ uprave nadležan za komunalne poslove određuje mjesta za postavljanje klupa za sjedenje, te vrši njihovo postavljanje, održavanje i zamjenu.

#### Član 127.

Javne fontane moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju o čemu se brine nadležno preduzeće.

U fontanama je zabranjeno kupanje ljudi i životinja, korišćenje vode na bilo koji način, bacanje otpada, opušaka i sl.

#### Član 128.

Javni WC moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom i moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Javnim WC upravlja i održava ih pravno ili fizičko lice kome Načelnik opštine povjeri vršenje tih poslova u skladu sa zakonskim propisima.

#### Član 129.

Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u opštoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi način oštećivati.

### - JAVNA RASVJETA

#### Član 130.

Javnu rasvjetu čine: rasvjetna tijela postavljena na ulicama, trgovima, parkovima, autobuskim

stanicama, oko javnih i sportskih objekata, objekata kulturne i istorijske vrijednosti, oko vjerskih objekata, te oko mostova, stepeništa i sl.

#### Član 131.

Električni stubovi i drugi objekti i instalacije potrebni za javno osvjjetljenje mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog opštinskog organa uprave i prema uslovima datim u odobrenju.

#### Član 132.

Javna rasvjeta mora se redovno održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati, čistiti, mijenjati uništene ili oštećene dijelove, sijalice i sl.).

O održavanju javne rasvjete brine organ uprave nadležan za komunalne poslove putem ovlaštenog preduzeća.

#### Član 133.

Javna rasvjeta mora raditi prema Programu uštede električne energije u potrošnji za javnu rasvjetu metodom vremenskih tajmera.

#### Član 134.

Objekti istorijske i kulturne vrijednosti moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izražaja, na način da izvor svjetlosti bude zaštićen od prolaznika.

Na rasvjetne stubove mogu se postavljati re-publičke i zasrasne zastavice, reklamne zastavice i reklamni panoi, uz odobrenje organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Zabranjeno je priključivanje električnih potrošača na rasvjetna tijela i stubove javne rasvjete bez odobrenja nadležnog organa.

### - OTVORENE PIJACE

#### Član 135.

Otvorene pijace se organizuju za promet poljoprivrednih i zanatskih proizvoda (gradske pijace) i za promet stoke (stočne pijace).

#### Član 136.

Otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda kao i žive stoke

moraju biti čiste i uredne, o čemu se brine nadležno preduzeće kome je povjereno organizavanje i održavanje pijaca.

#### Član 137.

Pijačni red donosi nadležno preduzeće koje upravlja i održava pijace, na osnovu saglasnosti Načelnika opštine Derвента.

Pijačnim redom utvrđuju se:

- granice i način uređenja pijace,
- lokacije tezgi i drugih pokretnih uređaja,
- radno vrijeme pijace,
- proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci,
- način uređenja stočne pijace (ograda, boksovi za stoku, nadstrešnice, raspored po vrstama stoke, mjesto za ulaz, izlaz, izdavanje i otpremanje otkupljene stoke i slično),
- organizacija rada i održavanje reda na stočnoj i gradskoj pijaci (pregled i legalizaciju uvjerenja o zdravstvenom stanju stoke, rad veterinar, higijenske mjere, vaganje i isplata stoke, vođenje evidencije o prometu stoke po vrstama i kvalitetu, kretanje cijena i sl.),
- visina naknade za korišćenje pijace,
- preduzimanje mjera radi sprječavanja nedozvoljenih radnji,
- čišćenje i odvoženje otpada,
- drugi elementi neophodni za rad pijace.

Nadležno preduzeće kome je povjereno uređenje i upravljanje pijacama, dužno je pridržavati se pijačnog reda.

#### Član 138.

Nadležno preduzeće kome je povjereno uređenje i upravljanje pijacama dužno je obezbijediti ispravnost i čistoću opreme i uređaja na istim, a po isteku radnog vremena pijace, prostor pijace očistiti, oprati i urediti, te ukloniti svu robu koja je bila izložena za prodaju.

a) Gradska pijaca

#### Član 139.

Lokacija gradske pijace određuje se u skladu sa regulacionim planom ili generalnim urbanističkim planom.

Pijačni prostor može biti otkriven i natkriven.

Uz saglasnost Načelnika opštine može se organizovati pijaca i na drugim mjestima uz pribavljeno mišljenje mjesne zajednice.

Namirnice se na pijacama izlažu i prodaju na natkrivenim stolovima, koji moraju biti postavljeni u redu i razvrstani prema vrstama namirnica:

- meso i mesni proizvodi,
- zaklana i očišćena živina,
- riba,
- jaja,
- mlijeko i mliječni proizvodi,
- voće i povrće,
- hljeb i pecivo,
- začini i čajevi.

Meso, riba, hljeb, pecivo, mlijeko i mliječni proizvodi mogu se prodavati samo u posebnim boksovima sa svim potrebnim sanitarno-higijenskim i tehničkim uređajima.

#### Član 140.

Zabranjeno je na gradskoj pijaci:

- prodaja prehrambenih namirnica u nečistim oštećenim posudama i nezaštićene od prašine i insekata,
- prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda bez opreme prodavača u bijelim keceljama, maramama i dolacticama, kao i dodirivanje ili uzimanje tih proizvoda rukama bez kašike i viljuške,
- pakovanje i zamotavanje prehrambenih namirnica u nečist i novinski papir,
- bacanje otpadaka izvan korpi za otpatke,
- prodaja gljiva,
- izlaganje prehrambenih namirnica na druge stolove, osim pijačnih,
- dovođenje pasa i drugih domaćih životinja,
- izlaganje namirnica u nečistom stanju,
- sjedenje na pijačnim stolovima i ogradama,
- ulaz vozilima za vrijeme rada pijace,
- stanovanje u barakama i otvorenim prostorima pijace,
- ostavljanje vozila na pijačnim površinama i zadržavanje vozila duže od potrebnog vremena,
- prodaja alkohola,
- priprema i prodaja hrane (roštilj, pečenja i sl.),
- prodaja žive živadi na stolovima u neposrednoj blizini mjesta za prodaju mliječnih proizvoda,
- prodaja akcizne robe.

#### Član 141.

Čišćenje i pranje pijačnog prostora, stolova i drugih uređaja na gradskoj pijaci kao i zatvaranje pijace vrši se svaki dan poslije rada pijace.

Zimi se vrši čišćenje i odvoz snijega sa gradske pijace, s tim što je zabranjeno zgrtati snijeg pod pijačne stolove.

Član 148.

b) Stočna pijaca

Član 142.

Lokacija stočne pijace u selu i gradu se određuje urbanističkim planom i drugim propisima.

Član 149.

Član 143.

Zabranjeno je na stočnoj pijaci:

- nagonjenje pazara i na drugi način posredovanje između kupca i prodavca,
- prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda,
- prodaja, točenje i uživanje alkohola,
- prodaja voća i povrća,
- priprema i služenje hrane (pečenja i sl.).

Na vašaru se mogu vršiti trgovinske i ugostiteljske usluge, vašarske priredbe i igre u skladu sa vašarskim redom.

Član 150.

Nadležno preduzeće je dužno da obezbijedi normalan rad stočne i gradske pijace u skladu sa odredbama ove odluke, pijačnog reda i drugih posebnih propisa.

Član 151.

#### - VAŠARI

Član 144.

U Derventi se održava godišnji stočni, robni i zabavni vašar (u daljem tekstu: Vašar), uz manifestacije privrednog, kulturnog i sportskog sadržaja.

Prodavci i kžšci stoke i drugih roba su dužni da se pridržavaju pijačnog i vašarskog reda i da čuvaju pijačne objekte, uređaje, nasade i zelenilo, a u protivnom za pričinjenu štetu na istim počinioci odgovaraju materijalno.

Član 152.

Vašar se održava svake godine 28. avgusta, a njegovo trajanje utvrđuje se Programom kojeg donosi Načelnik opštine na prijedlog nadležnog preduzeća.

Na stočnoj i gradskoj pijaci moraju postojati osnovni infrastrukturni priključci, sanitarno-higijenski uređaji i oprema.

Član 145.

Član 153.

Na vašaru se može vršiti promet stoke i drugih roba propisanih u vašarskom redu.

Zabranjeno je prodavati robu bez odobrenja nadležnog organa na gradskoj pijaci, stočnoj pijaci i vašaru.

Član 146.

Čišćenje vašarskog prostora i odvoz otpada vrši se obavezno i svakodnevno za vrijeme trajanja vašara, te odmah nakon završetka vašara.

#### -AUTOBUSKE STANICE, STAJALIŠTA TAKSI PREVOZA I PARKIRALIŠTA

Član 154.

Član 147.

Nadležno preduzeće je dužno svim učesnicima vašara (davaocima usluga), da obezbijedi priključak na električnu mrežu, a po mogućnosti i priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Vlasnici i korisnici staničnih zgrada na autobuskoj i taksi stanici obavezni su iste održavati u ispravnom i urednom stanju.

Član 155.

Kad su javne površine uređene i izgrađene kao stajališta javnog autobuskog saobraćaja na njima se

postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi, a obavezno i prateća oprema, - korpe za otpad, klupe, table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraćaj i sl.

#### Član 156.

Stajališta taksi prevoza moraju biti jasno označena, a ista održava udruženje taksista.

#### Član 157.

Javna parkirališta moraju biti jasno označena, a ista održava nadležno preduzeće.

### **- RED KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA I DEPONOVANJE OGREVNOG DRVETA NA JAVNIM POVRŠINAMA**

#### Član 158.

Za istovar i utovar građevinskog materijala, podizanje skela, te popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove, može se privremeno koristiti javna površina.

#### Član 159.

Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz prethodnog člana, na zahtjev izvođača radova ili investitora izdaje organ uprave nadležan za komunalne poslove.

#### Član 160.

Korišćenjem javne površine u smislu člana 158. proizilazi obaveza plaćanja naknade za korišćenje zauzete površine, osim u slučajevima kad je investitor radova opština Derвента.

Način plaćanja i visina naknade utvrđuje se posebnom odlukom.

#### Član 161.

Kod izvođenja radova iz člana 158. ove odluke mora se osigurati prohodnost trotoara i kolovoza.

#### Član 162.

Zauzeti dio javne površine mora se ograditi ogradom koja se mora posebno označiti i po potrebi osvijetliti.

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se građevinski materijal na gradilištu ne rasipa.

#### Član 163.

Javna površine se u pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje i štuta i drugog otpadnog građevinskog materijala.

Izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđene deponije.

Izvođač radova je dužan da po završetku radova ukloni opremu a javnu površinu dovede u prvobitno, odnosno uredno stanje.

#### Član 164.

Na javnim površinama zabranjen je istovar utovar i deponovanje ogrevnog materijala (drvo i ugalj), izuzev na mjestima koje odobri organ uprave nadležan za prostorno uređenje i za komunalne poslove.

Istovar, utovar i deponovanje izrezanog i uredno složenog ogrevnog drveta na određenim lokacijama može se odobriti u periodu od 01.09. tekuće do 01.05. naredne godine.

Ogrevno drvo mora se ukloniti sa odobrene javne površine prije isteka dozvoljenog roka i korišćena površina očistiti, a eventualna oštećenja sanirati.

Ogrevno drvo deponovano na javnim površinama koje nisu odobrene, i sa odobrenih javnih površina van perioda navedenog u stavu 2. ovog člana, ukloniće ovlašćeno preduzeće po nalogu komunalne policije na trošak vlasnika istog.

### **- UKLANJANJE PROTIVPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I NAPUŠTENIH VOZILA**

#### Član 165.

Svi protivpravno postavljeni predmeti i uređaji na objektima i javnim površinama (montažno-demontažni i improvizovani objekti, pokretni uređaji, tende, štandovi, prikolice, reklamni i drugi panoi, natpisi firmi, obavještenja, putokazi, stubići, posude za cvijeće, građevinski materijal, ogrevni materijal, neregistrovana vozila i slični predmeti i uređaji) moraju se ukloniti.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, sam ne ukloni protivpravno postavljeni predmet, komunalna policija će donijeti rješenje o uklanjanju istog o trošku

vlasnika, odnosno korisnika, uključujući i troškove premještanja i skladištenja, a ukoliko je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

#### Član 166.

Napuštena, neregistrovana, havarisana i tehnički neispravna vozila i njihovi dijelovi ostavljeni na javnim površinama ukloniće se o trošku vlasnika i deponovati na za to određeno mjesto.

#### Član 167.

Napuštenim vozilom u smislu prethodnog člana smatra se vozilo za koje je očigledno da se ne može koristiti.

Ukoliko je vlasnik vozila nepoznat komunalni policajac će donijeti rješenje kojim će naložiti da se vozilo ukloni u određenom roku.

Ovo rješenje se ostavlja na vozilu uz naznačenje časa i dana kada je ostavljeno i time se smatra da je izvršeno uredno dostavljanje.

Troškove uklanjanja snosi organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Vlasnik je dužan preuzeti svoje vozilo u roku od 15 dana od dana uklanjanja uz namirenje troškova (uklanjanje, ležarina i sl.).

U protivnom nakon isteka roka iz prethodnog stava, vozilo se prodaje u sekundarne sirovine radi namirenja nastalih troškova premještanja i skladištenja i troškova prodaje.

Prihod ostvaren prodajom ovih vozila uplaćuje se u budžet opštine Derventa.

### X - NADZOR

#### Član 168.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove odluke vrši organ uprave nadležan za komunalne poslove, komunalna policija opštine Derventa i nadležna inspekcija, svako iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonskim propisima.

#### Član 169.

Komunalni policajac, odnosno inspektor, rješenjem nalaže izvršenje određenih mjera i radnji i određuje rok za njihovo izvršenje.

Pravna i fizička lica, kao i samostalni privrednici, dužni su omogućiti komunalnom policajcu, odnosno inspektoru, nesmetano obavljanje kontrole, a posebno pristup do prostorija, objekata i zemljišta.

### XI - KAZNE NE ODREDBE

#### Član 170.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kazniće se pravno lice, a u iznosu od 100 do 500 KM odgovorno lice u pravnom licu za počinjene prekršaje, odnosno ako postupi suprotno odredbama, slijedećih članova: 7, 9. (stav 2. 3. i 4.), 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39. (stav 1.), 41. (stav 2.), 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60. (stav 2 i 3), 63, 64, 65, 66, (stav 1. i 3.), 68. (stav 2.), 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101. (stav 1.), 103, 105, 106. (stav 1.i2.), 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129, 132. (stav 1.), 134. (stav 3.), 136, 138, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 161,162, 163,164, 165. (stav 1.).

#### Član 171.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM kazniće se samostalni privrednik, odnosno preduzetnik, za počinjene prekršaje, odnosno ako postupi suprotno odredbama, slijedećih članova: 7, 9, 10, 17, 20. (stav 1. 2. i 3.), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37. (stav 1. tačka 11.), 38, 39. (stav 1.), 42. (stav 1. tačka 2. i 3.), 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 66, (stav 1. i 3.), 68. (stav 2.), 69, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 100, 101. (stav 1.), 105, 106. (stav 1. i 2.), 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 128, 129, 134. (stav 3.), 140, 143, 153, 154, 156, 161, 162, 163, 164, 165. (stav 1.).

#### Član 172.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 200,00 KM kazniće se fizičko lice, za počinjene prekršaje, odnosno ako postupi suprotno odredbama, slijedećih članova: 7, 9, 10. (stav 3.), 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 39. (stav 1.), 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 66, (stav 1. i 3.), 68. (stav 2.), 69, 70,71, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, (stav 2.), 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101. (stav 1.), 105, 106. (stav 1. i 2.), 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 124, 127. (stav

2.), 128, 129, 134. (stav 3.), 140, 143, 151, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 165. (stav 1.).

#### Član 173.

Za prekršaje iz ove odluke koje izvrši maloljetnik, kazniće se njegov roditelj, usvojlac, odnosno staratelj, ako je učinjeni prekršaj posljedica njihovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku.

## XII- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 174.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/07).

#### Član 175.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-198/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 217.

Na osnovu člana 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 32/10), člana 30. i 72. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

### ODLUKU

#### o ravnopravnosti polova u opštini Derventa

##### I - Opšte odredbe

#### Član 1.

Ovom odlukom u opštini Derventa uređuje se ostvarivanje ravnopravnosti polova, donošenje propisa

i preduzimanje posebnih mjera za sprečavanje diskriminacije zasnovane na polu i stvaranje jednakih mogućnosti za ostvarivanje svih prava i obaveza pripadnika/ca oba pola u lokalnoj samoupravi, javnim ustanovama i drugim subjektima čiji je osnivač opština.

#### Član 2.

Puna ravnopravnost polova garantuje se u svim oblastima društva, uključujući ali ne i ograničavajući se na oblasti obrazovanja, ekonomije, zapošljavanja i rada, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, kulture, javnog života i medija, bez obzira na bračno i porodično stanje.

#### Član 3.

Svim zaposlenim u organima lokalne samouprave, ustanovama i drugim javnim službama čiji je osnivač opština i mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Derventa, garantuje se jednak tretman i ostvarivanje jednake mogućnosti kod korišćenja svih pogodnosti, jednake uslove napredovanja, pristup obukama i sticanju novih znanja i vještina i sve druge beneficije iz rada pod jednakim uslovima.

## II - Osnovni pojmovi

#### Član 4.

Diskriminacija po osnovu pola je svako stavljanje u nepovoljniji položaj bilo kojeg lica ili grupe lica zasnovano na polu zbog kojeg se licima ili grupi lica otežava ili negira priznavanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava ili sloboda.

Diskriminacija može biti direktna, indirektna, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, podsticanje na diskriminaciju i nasilje po osnovu pola.

#### Član 5.

Direktna diskriminacija po osnovu pola postoji kada je lice ili grupa lica bila tretirana, tretira se ili može biti tretirana nepovoljnije u odnosu na drugo lice ili grupu lica u istoj ili sličnoj situaciji.

Indirektna diskriminacija po osnovu pola postoji kada je prividno neutralna pravna norma, kriterijum ili praksa jednaka za sve dovodila, dovede ili bi mogla dovesti u nepovoljniji položaj lica ili grupu lica jednog pola u poređenju sa licem ili grupom lica drugog pola.

## Član 6.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje po osnovu pola kojim se želi povrijediti dostojanstvo lica ili grupe lica i stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje ili kojim se postiže takav učinak.

Seksualno uznemiravanje je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja polne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo lica ili grupe lica, ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Podsticanje na diskriminaciju zasnovano na polu, ako je počinjeno sa namjerom, izjednačava se sa diskriminacijom u smislu člana 3. Zakona.

## Član 7.

Nasilje po osnovu pola je svako djelovanje kojim se nanosi ili može biti nanesena fizička, psihička, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelovanjem koje sputavaju lica ili grupu lica da uživa u svojim ljudskim pravima i slobodama u javnoj i privatnoj sferi života.

## Član 8.

Viktimizacija je oblik diskriminacije koji postoji kada se lice ili grupa lica dovede u nepovoljniji položaj zbog odbijanja naloga za diskriminatornim postupanjem, prijave diskriminacije, svjedočenja u postupku zaštite od diskriminacije po osnovu pola ili ako je na bilo koji drugi način učestvovao u postupku vođenja zbog diskriminacije po osnovu pola.

**III - Ostali pojmovi**

## Član 9.

Pol predstavlja biološke i psihološke karakteristike po kojima se razlikuju lica muškog i ženskog pola, a označava i gender/rod kao sociološki i kulturološki uslovljenu razliku između lica muškog i ženskog pola i odnosi se na sve uloge i osobine koje nisu uslovljene ili određene isključivo prirodnim ili biološkim faktorima, nego su prije proizvod normi, prakse, običaja i tradicije i kroz vrijeme su promjenljivi.

Ravnopravnost polova znači da su lica muškog i ženskog pola jednako prisutna u svim oblastima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Ravnopravan tretman svih lica muškog i ženskog pola podrazumijeva obezbjeđivanje odsustva diskriminacije po osnovu pola.

Jednake mogućnosti svih lica bez obzira na pol podrazumijevaju odsustvo prepreka za ekonomsko, političko i društveno učešće po osnovu pola.

Diskriminacija u jeziku postoji kada se koristi isključivo jedan gramatički rod kao generički pojam.

Institucionalni mehanizmi za ravnopravnost polova podrazumijevaju tijela i lica koja uspostavljaju nadležni zakonodavni, izvršni i organi uprave na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini radi sprovođenja Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, koordinacije i realizacije programskih ciljeva iz Gender Akcionog plana Bosne i Hercegovine i obezbjeđivanja sprovođenja međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti polova.

Gender Akcioni plan Bosne i Hercegovine je strategija kojom se definišu programski ciljevi za ostvarivanje ravnopravnosti polova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi.

**IV - Primjena principa ravnopravnosti polova**

## Član 10.

Princip ravnopravnosti polova u opštini Derventa, primjenjuje se prilikom izbora, imenovanja i konstituisanja naročito u:

- Skupštini opštine i njenim radnim tijelima i komisijama koje ona imenuje,
- Radnim tijelima i komisijama koje formira Načelnik opštine,
- Organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i drugih organa, čiji je osnivač opština Derventa,
- Opštinskoj izbornoj komisiji Derventa,
- Savjetima mjesnih zajednica na teritoriji opštine Derventa.

## Član 11.

Prilikom izbora, imenovanja i konstituisanja organa i tijela iz člana 10. ove odluke obezbjeđuje se zastupljenost najmanje 40% pripadnika/ca manje zastupljenog pola.

## Član 12.

Princip ravnopravnosti polova primjenjuje se pri formiranju delegacija opštine Derventa, a što se naročito odnosi na delegacije koje učestvuju u radu na predstavljanju opštine u okviru ostvarivanja prava iz njenih nadležnosti. Žene i muškarci imaju pravo da ravnomjerno i bez diskriminacije predstavljaju opštinu u međunarodnoj i međuopštinskoj saradnji koja se ostvaruje u okviru nadležnosti opštine, da budu predstavljeni i učestvuju u radu međunarodnih i međuopštinskih institucija čiji je opština član.

Princip ravnopravnosti polova primjenjuje se prilikom određivanja sastava, izbora i imenovanja delegacija koje predstavljaju opštinu u međunarodnoj i međuopštinskoj saradnji, sajamskim manifestacijama, kao i projektima prekogranične saradnje.

## Član 13.

Princip ravnopravnosti polova integriše se i ostvaruje u svim oblastima u kojima se realizuju nadležnosti opštine Derventa.

Princip ravnopravnosti polova integriše se u sve strateške dokumente opštine Derventa, a naročito u Strategiju razvoja opštine Derventa i u Budžet opštine Derventa.

**V - Obaveze organa opštine**

## Član 14.

Organi opštine Derventa su dužni da preduzmu sve odgovarajuće i potrebne mjere radi sprovođenja odredaba propisanih zakonom i Gender Akcionim planom Bosne i Hercegovine, opjenjuju i vrednuju uticaj svih svojih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i da prikupljaju, evidentiraju i obrađuju statističke podatke i informacije razvrstane po polu koje se obrađuju u okviru njihove nadležnosti.

## Član 15.

Organi opštine Derventa će, u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa i međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti polova, preduzimati podsticajne i programske mjere za podsticanje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti na osnovu analize položaja žena i muškaraca u oblasti za koju se utvrđuju.

## Član 16.

Organi opštine aktivno saraduju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i drugim organima i tijelima, međunarodnim organizacijama, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u cilju postizanja rodne ravnopravnosti na teritoriji opštine Derventa.

**VI - Institucionalni mehanizmi**

## Član 17.

Institucionalni mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti su: Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Gender centar Republike Srpske i Odbor za ravnopravnost polova Skupštine opštine Derventa.

## Član 18.

Odbor za ravnopravnost polova Skupštine opštine učestvuje u kreiranju strateških dokumenata, a naročito u kreiranju i usvajanju Strategije razvoja opštine Derventa i Budžeta opštine Derventa.

Odbor za ravnopravnost polova Skupštine opštine u saradnji sa organima lokalne samouprave, drugim organima, ustanovama i organizacijama, razmatra odluke i druga akta koja se odnose na ostvarivanje načela rodne ravnopravnosti i prati primjenu istih.

**VII - Završne odredbe**

## Član 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-199/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.



218.

Član 4.

Na osnovu člana 18. alineja 1. i člana 30. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 11. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12) i člana 37. i 64. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

## ODLUKU

### o proširenim pravima iz socijalne zaštite

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovom odlukom uređuju se prava u oblasti socijalne zaštite koja nisu regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, a koja ostvaruju pojedinci i porodice u opštini Derventa, kao i visina, uslovi i način ostvarivanja tih prava (proširena prava).

##### Član 2.

(1) Prava predviđena ovom Odlukom može ostvariti samo lice sa prebivalištem na području opštine Derventa, koje nema mogućnost da to pravo ostvari po nekom drugom osnovu.

(2) Prava iz ove odluke vezana su za ličnost i ne mogu se nasljeđivati, prenositi, niti mogu biti predmet izvršenja.

#### II - PROŠIRENA PRAVA

##### Član 3.

Proširena prava utvrđena ovom odlukom su:

1. Jednokratna pomoć u naturi,
2. Troškovi sahrane korisnika prava iz socijalne zaštite,
3. Subvencionisanje troškova smještaja djece u predškolsku ustanovu i
4. Subvencionisanje troškova prevoza učenika iz kategorije socijalno ugroženih porodica.

##### 1. Jednokratna pomoć u naturi

(1) Jednokratnu pomoć u naturi mogu ostvariti lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe, za koje Javna ustanova "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad) procijeni da je to cjelishodnije i efikasnije od davanja jednokratne novčane pomoći.

(2) Jednokratna pomoć u naturi može se sastojati od paketa prehrambenih namirnica, sredstava za higijenu ili nekog predmeta koji je od egzistencionalne važnosti za to lice u datom momentu.

(3) Jednokratna pomoć u naturi može se odobriti do visine iznosa jednokratne novčane naknade propisane Zakonom o socijalnoj zaštiti.

##### 2. Jednokratna novčana pomoć za troškove sahrane

##### Član 5.

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove sahrane imaju srodnici korisnika novčane pomoći ili lica koja su izvršila sahranu korisnika novčane pomoći iz socijalne zaštite, lica smještenog u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu ili drugog lica koje nije imalo srodnike koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju i nisu imala svoje imovine, ili su je poklonili državi, iz koje bi se izmirili troškovi sahrane, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

(2) Visina jednokratne novčane pomoći za troškove sahrane iznosi 250,00 KM.

(3) Za korisnike novčane pomoći koji nemaju srodnike ili isti nisu u mogućnosti da izvrše sahranu korisnika novčane pomoći, Centar za socijalni rad snosiće troškove sahrane tog lica u cijelosti, odnosno do visine najniže cijene sanduka sa opremom, nadgrobno natpisa, troškova prevoza, troškova smještaja u mrtvačnici i iskopa groba.

##### 3. Subvencionisanje troškova smještaja djece u predškolsku ustanovu

##### Član 6.

(1) Djeca čija je porodica korisnik prava na novčanu pomoć i djeca stavljena pod starateljstvo imaju pravo pa subvencionisanje troškova boravka u predškolskoj ustanovi u visini od 50% od cijene boravka u ustanovi.

(2) Sredstva se isplaćuju ustanovi koja pruža usluge boravka, na osnovu potvrde ustanove o upisu djeteta u ustanovu i visini troškova boravka.

#### **4. Subvencionisanje troškova prevoza učenika iz kategorije socijalno ugroženih porodica**

##### **Član 7.**

(1) Pravo na subvencionisanje troškova prevoza u visini od 50% vrijednosti mjesečne karte imaju učenici srednjih i osnovnih škola, a spadaju u kategoriju:

- djece iz porodice korisnika prava iz socijalne zaštite,
- djece pod starateljstvom,
- djece iz višečlanih porodica u evidenciji Centra, a koje se trenutno nalaze u nepovoljnom socio - ekonomskom stanju.

(2) Pravo na subvenciju prevoza imaju učenici iz stava (1) ovog člana, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da je prebivalište učenika na području opštine Derventa,
- da je učenik redovno upisan u određeni razred osnovne ili srednje škole na području opštine Derventa ili druge škole u graničnim opštinama sa opštinom Derventa,
- da učenik redovno putuje iz mjesta stanovanja do škole i natrag, koristeći pri tome sredstva javnog prevoza, i
- da učenik ne ostvaruje pravo na besplatan prevoz po nekom drugom osnovu.

#### **III - POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROŠIRENU SOCIJALNU ZAŠTITU**

##### **Član 8.**

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz ove odluke pokreće se po zahtjevu lica koje se nalazi u stanju socijalne potrebe, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili staratelja.

(2) Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti pokreće postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom odlukom uvijek kada, na bilo koji način, sazna o potrebi da se nekom licu pruži socijalna zaštita.

##### **Član 9.**

(1) O pravima iz ove odluke u prvom stepenu rješava Centar za socijalni rad a po postupku utvrđenom Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o opštem upravnom postupku.

(2) Po žalbama protiv rješenja Centra za socijalni rad Derventa o proširenim pravima iz socijalne zaštite iz ove odluke rješava ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

##### **Član 10.**

(1) Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovom odlukom obezbjeđuju se u Budžetu opštine Derventa.

(2) Skupština opštine će utvrditi iznos sredstava za proširenu socijalnu zaštitu, kao i iznos za pojedine oblike proširene socijalne zaštite, prema materijalnim mogućnostima opštine prilikom donošenja Budžeta.

(3) Isplata sredstava korisnicima, odnosno realizacija prava na jednokratnu pomoć u naturi i troškove sahrane korisnika prava iz socijalne zaštite, vrši se putem Centra za socijalni rad Derventa.

(4) Isplata sredstava za subvencionisanje troškova smještaja djece u predškolsku ustanovu i subvencionisanje troškova prevoza učenika iz kategorije socijalno ugroženih porodica, vrši se putem Centra za socijalni rad Derventa, Odjeljenja za privredu i društvene delatnosti i Odjeljenja za finansije.

#### **IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Član 11.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

#### **SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA**

Broj: 01-022-200/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### **219.**

Na osnovu člana 24. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 100/11 i 67/13) i člana 37. i 64. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU****o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim  
administrativnim taksama**

## Član 1.

U Odluci o opštinskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik opštine Derвента", broj: 2/12) u članu 9. "TARIFA OPŠTINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSA" glava IV - OVJERE, PREPISI I PREVODI - u Tarifnom broju 5. u tački 1. pod b) broj: "4,00" zamjenjuje se brojem: "2,00".

U glavi V - TAKSE IZ OBLASTI GRAĐANSKIH STANJA - u Tarifnom broju 9. tačka 7. mijenja se i glasi:

"Prijava za upis činjenice rođenja i zaključenja braka državljanina BiH - Republike Srpske, nastala van teritorije BiH 10,00 KM"

U glavi VI - ODOBRENJE ZA RAD - Tarifni broj 10. mijenja se i glasi:

"-OBLAST PRIVREDE, SAOBRAĆAJA I POLJOPRIVREDE

1) za rješenje o registraciji obavljanja djelatnosti preduzetnika .....30,00 KM

2) za rješenja o promjeni podataka u rješenju o registraciji djelatnosti preduzetnika .....20,00 KM

3) za rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti preduzetnika-odjavi ..... 15,00 KM

4) za ovjeru knjige utisaka .....5,00 KM

5) za rješenje o odobrenju izvođenja muzike uživo .....20,00 KM

6) za rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj vrste: apartman, kuća za odmor, soba za iznajmljivanje, seosko domaćinstvo i kamp ...  
.....30,00 KM

7) za privremena rješenja do 7 dana ....10,00 KM

8) za privremena rješenja do 1 godine .....  
.....20,00 KM

9) za rješenja za obavljanje djelatnosti u dane Derventskog vašara a) ugostiteljski objekti i zabavne igre .....30,00 KM

b) štandovi i slično ..... 15,00 KM

10) za licencu prevoznika u unutrašnjem drumskom saobraćaju .....70,00 KM

11) za licencu za vozilo .....10,00 KM

12) za legitimaciju za vozača taksi vozila .....  
.....10,00 KM

13) za svaki najavljeni polazak i za svaki najavljeni povratak u novom redu vožnje .... 30,00 KM

14) za upis čamca u registar i izdavanje plovidbene dozvole ..... 30,00 KM"

Tarifni brojevi 11. i 12. brišu se.

U glavi VII - VODOPRIVREDNE TAKSE, dosadašnji tarifni brojevi 13. i 14. postaju tarifni brojevi 11. i 12.

U glavi VIII - TEHNIČKI PREGLED, dosadašnji tarifni brojevi 15. i 16. postaju tarifni brojevi 13. i 14.

U glavi IX - EKOLOŠKE TAKSE, dosadašnji Tarifni broj 17, postaje Tarifni broj 15.

U glavi X - TAKSE IZ OBLASTI SANITARNE INSPEKCIJE, dosadašnji Tarifni broj 18. postaje Tarifni broj 16.

U glavi XI - TAKSE ZA SPISE I RADNJE U POSTUPKU UPISA U REGISTAR ZAJEDNICE ET-AŽNIH VLASNIKA STAMBENIH ZGRADA, dosadašnji Tarifni broj 19. postaje Tarifni broj 17.

## Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derвента".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-201/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

**220.**

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derвента - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derвента", broj: 3/13) i člana 4. stav 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SR BiH", broj: 37/78 i 29/90) i ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 21/92 i 29/94), a u vezi sa članom 356. stav 2. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09 i 95/11), Skupština opštine Derвента na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU****o utvrđivanju gubitka svojstva dobra u opštoj  
upotrebi nepokretnostima u društvenoj, odnosno  
državnoj svojini**

## Član 1.

Utvrđuje se da više ne služi opštoj upotrebi, odnosno da se ne koristi kao ulica zemljište iz PL

439/84 u KO Derventa I označeno k.č. 3719/3 /ul. 1.maja, ulica 813 m2) koje je u katastru zemljišta upisano kao DR.SV.KOR. PUTOVI.

#### Član 2.

Istovremeno se utvrđuje da je Opština Derventa nosilac prava svojine na zemljištu iz prethodnog člana sa dijelom 1/1.

#### Član 3.

Po stupanju na snagu ova odluka će se provesti u svim javnim evidencijama o nepokretnostima i pravima na istim, a po zahtjevu Opštine Derventa.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-202/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

## 221.

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05) člana 7. i 42 Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SR BiH", broj: 33/77, 12/87, 30/90 i 7/92) a u vezi sa članom 12. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 21/92) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 11 sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

### ODLUKU

#### **o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Osinji putem javnog oglašavanja**

#### Član 1.

Opština Derventa daje putem javnog oglašavanja u zakup poslovni prostor, površine 50 m2, u suterenu

zgrade izgrađena na k.č. 1525/1, upisana u PL 179, u KO Osinja.

#### Član 2.

Poslovni prostor iz člana 1. daje se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima putem javne licitacije, koju će raspisati Načelnik opštine Derventa.

Javna licitacija će se provesti na način propisan Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", broj: 28/79).

#### Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Derventa da formira Komisiju za sprovođenje postupka javne licitacije za izdavanje u zakup poslovnog prostora.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

#### Član 4.

Početna cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora iz člana 1. iznosi 150,00 KM.

#### Član 5.

Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na period od dvije godine.

#### Član 6.

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora regulisaće se ugovorni odnosi između ugovarača.

#### Član 7.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Načelnik opštine Derventa.

Sve stručne i administrativno-tehničke poslove obavljaće Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za finansije Administrativne službe opštine Derventa.

#### Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

## Član 4.

Broj: 01-022-203/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.**222.**

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 5/11), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**O D L U K U****o poništenju dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa**

## Član 1.

Ovom odlukom Skupština opštine Derventa poništava dio Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa, i to u dijelu koji se odnosi na izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa, broj 01-122-101/13 od 26. aprila 2013.godine, objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 43/13 od 24.05.2013. godine, dnevnom listu "PRESS RS" od 14.05.2013. godine i "Derventskom listu" od 09.05.2013. godine.

## Član 2.

Poništavanje Konkursa objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "PRESS RS" i "Derventskom listu".

## Član 3.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna služba Skupštine opštine.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-204/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.**223.**

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 5/11), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**O D L U K U****o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Derventa**

## Član 1.

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Derventa, i to:

- jednog člana - predstavnika osnivača u Upravni odbor JPU "Trol" Derventa,

- tri člana u Upravni odbor JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, od kojih se dva člana imenuju iz reda osnivača, a jedan član kao predstavnik čitalaca,

- tri člana u Upravni odbor JU "Centar za kulturu" Derventa,

- ponovni javni konkurs za tri člana u Upravni odbor JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa.

## Član 2.

Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova

čiji je osnivač opština Derventa, propisani su Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa i statutima javnih ustanova.

#### Član 3.

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština Derventa, čini sastavni dio ove odluke, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "PRESS RS" i "Derventskom listu".

Rok za podnošenje prijave na Konkurs iz člana 1. ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava 1. ovog člana.

#### Član 4.

Postupak sprovođenja Konkursa, uključujući pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u javnim ustanovama, koje je imenovala ili će imenovati Skupština opštine Derventa.

#### Član 5.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna služba Skupštine opštine.

#### Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

#### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-205/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 224.

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),

člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 44. Po-slovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09-Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici, održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

#### RJEŠENJE

##### o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije

#### I

PIJETLOVIĆ DENIS razrješava se dužnosti člana Komisije za budžet i finansije, na lični zahtjev.

#### II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

#### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-94/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 225.

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 44. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09-Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

#### RJEŠENJE

##### o izboru člana Komisije za budžet i finansije

#### I

Za člana Komisije za budžet i finansije Skupštine opštine Derventa bira se: NOVIĆ IGOR, član.

#### II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-95/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.**226.**

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12), člana 63. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 119/08 i 1/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**RJEŠENJE****o razrješenju članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol", Derventa**

1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol", Derventa, sa 15.10.2013. godine, zbog isteka mandata na koji su birani:

- Aleksić Dragana, predstavnik osnivača,
- Nović Ivona, predstavnik savjeta roditelja i
- Stojaković Zdravka, predstavnik stručnog osoblja predškolske ustanove.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**Obrazloženje:**

Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici održanoj 2. oktobra 2009. godine, Rješenjem broj: 01-111-164/09, imenovala članove Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa i to predstavnika osnivača nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, a na prijedlog savjeta roditelja i stručnog vijeća predškolske ustanove imenovala ostale članove i to na mandat u trajanju od četiri godine.

Kako je članovima Upravnog odbora, mandat u trajanju od četiri godine istekao 2. oktobra 2013. godine, neophodno je razriješiti dužnosti članove upravnog odbora sa danom održavanja sjednice Skupštine opštine s obzirom da u periodu od isteka mandata nije bilo sjednice Skupštine opštine, donijeti odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i

imenovanje člana-predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Trol", Derventa i imenovati vršioce dužnosti članova upravnog odbora do okončanja postupka javne konkurencije u skladu sa zakonom.

Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za izbor i imenovanje je na 11. sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u Prijedlogu.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Ovo rješenje je konačno i protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-96/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.**227.**

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj :41/03), člana 16. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**R J E Š E N J E****o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa**

1. Za vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa sa 16.10.2013.godine, imenuju se

- ALEKSIĆ DRAGANA, predstavnik osnivača
- SIMIĆ GORDANA, predstavnik stručnog osoblja predškolske ustanove i
- TEPIĆ DUBRAVKA, predstavnik savjeta roditelja.

2. Vršioći dužnosti članova Upravnog odbora se imenuju do završetka postupka javne konkurencije u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

#### Obrazloženje:

Kako je dosadašnji Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa, razriješen dužnosti zbog isteka mandata na koji je biran, neophodno je imenovati vršioce dužnosti članova Upravnog odbora ove ustanove do završetka postupka javne konkurencije u skladu sa zakonom.

U smislu odredbe člana 5. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 68/07 i 109/12), Načelnik opštine je, za vršioća dužnosti jednog člana - predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa, do završetka postzška javne konkurencije, predložio Aleksić Draganu, dosadašnjeg člana-predstavnika osnivača u Upravnom odboru ove ustanove. Iz Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa, za vršioća dužnosti člana - predstavnika stručnog osoblja u Upravni odbor ove ustanove predložena je Simić Gordana, a za vršioća dužnosti člana - predstavnika savjeta roditelja u Upravni odbor ove ustanove predložena je Tepić Dubravka.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

#### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-97/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

---

#### 228.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12), člana 55. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske",

broj 52/01,39/03 i 112/08) i člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

#### RJEŠENJE

##### o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa

1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa, sa 15.10.2013. godine, zbog isteka mandata na koji su birani:

- Popović Maja,
- Asentić Željko i
- Stjepanović Željko.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

#### Obrazloženje:

Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici održanoj 2. oktobra 2009. godine, Rješenjem broj: 01-111-166/09, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije imenovala članove Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa, na mandat u trajanju od četiri godine.

Kako je članovima Upravnog odbora, mandat u trajanju od četiri godine istekao 2. oktobra 2013. godine, neophodno je razriješiti dužnosti članove upravnog odbora sa danom održavanja sjednice Skupštine opštine s obzirom da u periodu od isteka mandata nije bilo sjednice Skupštine opštine, donijeti odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa i imenovati vršioce dužnosti članova upravnog odbora do okončanja postupka javne konkurencije u skladu sa zakonom.

Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za izbor i imenovanje je na 11. sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u Prijedlogu.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Ovo rješenje je konačno i protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom



u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-98/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

**229.**

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj :41/03), člana 16. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**R J E Š E N J E**

**o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa**

1. Za vršiocce dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa sa 16.10.2013. godine, imenuju se:

- ASENTIĆ ŽELJKO,
- STJEPANOVIĆ ŽELJKO i
- MERDŽANOVIĆ NERMIN.

2. Vršiooci dužnosti članova Upravnog odbora se imenuju do završetka postupka javne konkurencije u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**Obrazloženje:**

Kako je dosadašnji Upravni odbor Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, razriješen dužnosti zbog isteka mandata na koji je biran, neophodno je imenovati vršiocce dužnosti članova Upravnog odbora ove Javne ustanove do završetka postupka javne konkurencije u skladu sa zakonom.

U smislu odredbe člana 5. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 68/07 i 109/12), Načelnik opštine je, za vršiocce dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, do završetka postupka javne konkurencije, predložio: Asentić Željka, Stjepanović Željka i Merdžanović Nermina.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-99/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

**230.**

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**RJEŠENJE**

**o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol", Derventa**

I

Razrješavaju se dužnosti članovi Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol", Derventa u sastavu:

1. Subić Milorad, predsjednik,
2. Nagradić Tomo, član,
3. Špirić Nada, član,

4. Kričković Milovan, član,
5. Pašalić Slaven, član

## II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**Obrazloženje:**

Skupština opštine Derventa, u ranijem sazivu, Rješenjem broj: 01-111-89/09 od 14. maja 2009. godine imenovala je Komisiju za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Dečije obdanište "Trol", Derventa, na mandat od četiri godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine, a koja je bila ovlašćena da sprovodi postupke po svim javnim konkursima za imenovanja koja raspiše Skupština opštine u ovoj ustanovi.

Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine je na 11. sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine konstatovala da je istekom mandata Skupštine opštine Derventa u sazivu 2008-2012. godine istekao mandat na koji je imenovana Komisija za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Dječije obdanište "Trol", Derventa i u skladu sa članom 41. Poslovnika Skupštine opštine Derventa, utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje istog.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-100/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

**231.**

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst

("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**R J E Š E N J E****o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol", Derventa**

## I

U Komisiju za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol", Derventa (u daljem tekstu: Komisija za izbor) imenuju se:

1. Kričković Milovan, predsjednik,
2. Gojković Slaven, član,
3. Prij ević Siniša, član,
4. Nedić Denis, član,
5. Kujača Selen, član.

## II

Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom sazivu.

## III

Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za imenovanja svih organa u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" Derventa, koje raspiše Skupština opštine Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, što uključuje razmatranje prispjelih prijavi na konkurs, utvrđivanje liste kandidata koji su ušli u uži izbor, obavljanje intervju sa kandidatima i utvrđivanje rang-liste kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i izvještaj o sprovedenom postupku za direktora sa preporukom dostavi Skupštini opštine Derventa na konačno odlučivanje, a izvještaj o sprovedenom postupku za članove upravnog odbora dostavi Načelniku opštine, koji će prijedlog dostaviti Skupštini opštine na konačno odlučivanje.

## IV

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 01-111-101/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

**Obrazloženje:**

Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je da odgovorni javni službenik (Skupština opštine Derventa) je odgovorna za imenovanje članova Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od kojih su najmanje tri službenici. Za članove Komisije za izbor se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i koji posjeduju stručno znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana Komi-sije za izbor imenuju se na osnovu istih kri-terijuma.

Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupštine opštine Derventa, propisano je da Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja se sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda službenika Opštinske administrativne službe, a dva člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene stavom 3. ovog člana. Za članove komisije za izbor mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za imenovanje na određenu poziciju, da poznaju odredbe Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i iskustvo u odgovarajućoj oblasti.

Kako je istekao mandat Komisiji za izbor u ovoj javnoj ustanovi i kako je neophodno je imenovati Komisiju za izbor u ovoj javnoj ustanovi na novi mandat u trajanju od četiri godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom sazivu, Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine je na 11. sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje istog.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**232.**

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**RJEŠENJE****o razrješenju Komisije za šbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa**

## I

Razrješavaju se dužnosti članovi Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa u sastavu:

1. Lazarević Marija, predsjednik,
2. Repija Marinko, član,
3. Keser Grozda, član,
4. Stolica Srđan, član,
5. Subić Zoran, član.

## II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**Obrazloženje:**

Skupština opštine Derventa, u ranijem sazivu, je svojim Rješenjem broj: 01- 111-87/09 od 14. maja 2009. godine imenovala Komisiju za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa na mandat od četiri godine,

odnosno na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine, a koja je bila ovlašćena da sprovedi postupke po svim javnim konkursima za imenovanja koja raspiše Skupština opštine u ovoj ustanovi.

Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine je na 11. sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine konstatovala da je istekom mandata Skupštine opštine Derventa u sazivu 2008-2012. godine istekao mandat na koji je imenovana Komisija za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa i u skladu sa članom 41. Poslovnika Skupštine opštine Derventa, utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje istog.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

#### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-102/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 233.

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

#### R J E Š E N J E

**o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa**

#### I

U Komisiju za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević", Derventa (u daljem tekstu: Komisija za izbor) imenuju se:

1. Mujačić Ljiljana, predsjednik,
2. Nović Srđan, član,
3. Ikanović Zenaida, član,
4. Zirdum Ilija, član,
5. Adžić Siniša, član.

#### II

Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom sazivu.

#### III

Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za imenovanja svih organa u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, koje raspiše Skupština opštine Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, što uključuje razmatranje prispjelih prijava na konkurs, utvrđivanje liste kandidata koji su ušli u uži izbor, obavljanje intervju sa kandidatima i utvrđivanje rang-liste kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i izvještaj o sprovedenom postupku za direktora sa preporukom dostavi Skupštini opštine Derventa na konačno odlučivanje, a izvještaj o sprovedenom postupku za članove upravnog odbora dostavi Načelniku opštine, koji će prijedlog dostaviti Skupštini opštine na konačno odlučivanje.

#### IV

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

#### Obrazloženje:

Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je da odgovorni javni službenik (Skupština opštine Derventa) je odgovorna za imenovanje članova Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od kojih su najmanje tri službenici. Za članove Komisije za izbor se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Republike Srpske i koji posjeduju stručno znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana Komisije za izbor imenuju se na osnovu istih kriterijuma.

Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupštine opštine Derventa, propisano je da Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja se sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda službenika Opštinske administrativne službe, a dva člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene stavom 3. ovog člana. Za članove komisije za izbor mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za imenovanje na određenu poziciju, da poznaju odredbe Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i iskustvo u odgovarajućoj oblasti.

Kako je istekao mandat Komisiji za izbor u ovoj javnoj ustanovi i kako je neophodno je imenovati Komisiju za izbor u ovoj javnoj ustanovi na novi mandat u trajanju od četiri godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom sazivu, Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine je na 11. sjednici održanoj 4. oktobra 2013. godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje istog.

Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine donijela je rješenje kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-111-103/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

---

234.

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 15. Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/13), a nakon razmatranja Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za prvo polugodište 2013. godine, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za prvo polugodište 2013. godine, sa posebnim osvrtom na ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-206/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

## BUDŽETSKA SREDSTVA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU

p. br.	Broj konta	POZICIJA	Budžet za 2013. godinu	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06. 2012. godine	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06.2013. godine	Indeks 6/4	Strukturalni indeks kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		<b>I PRIHODI I DOBICI (2+25+42+43+47+48)</b>	<b>12.185.177,00</b>	<b>5.148.121,62</b>	<b>5.260.622,77</b>	<b>43,2</b>	<b>92,2</b>
2.	<b>710000</b>	<b>A. Poreski prihodi (3+7+9+11+16+21+23)</b>	<b>9.078.000,00</b>	<b>4.174.303,48</b>	<b>4.082.820,82</b>	<b>45,0</b>	<b>71,5</b>
3.	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit preduzeća (4 do 6)	0,00	6,78	19,23		0,0
4.	711100	Porezi na dohodak		6,78	19,23		0,0
5.	711200	Porezi na dobit pravnih lica		0,00	0,00		0,0
6.	711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka		0,00	0,00		0,0
7.	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje (8)	0,00	0,00	0,00		0,0
8.	712100	Doprinosi za socijalno osiguranje		0,00	0,00		0,0
9.	713000	Porezi na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti (10)	1.250.000,00	613.101,21	600.436,34	48,0	10,5
10.	713100	Porezi na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti	1.250.000,00	613.101,21	600.436,34	48,0	10,5
11.	714000	Porezi na imovinu i nepokretnosti (12 do 16)	655.000,00	97.924,56	284.825,32	43,5	5,0
12.	714111	Porez na imovinu		0,00	35.443,34		0,6
13.	714112	Porez na nepokretnosti	655.000,00	79.703,66	249.381,98	38,1	4,4
14.	714200	Porezi na nasljeđe i poklon	0,00	216,00	0,00		0,0
15.	714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	0,00	18.004,90	0,00		0,0
16.	714900	Ostali porezi na imovinu		0,00	0,00		0,0
17.	715000	Porez na promet (18 do 20)	3.000,00	671,42	6.551,23	218,4	0,1
18.	715100	Porezi na promet pr-oizvoda (po propisima do 31.12.2005.)	2.000,00	633,49	6.550,54	327,5	0,1
19.	715200	Porezi na promet usluga	1.000,00	37,93	0,69	0,1	0,0
20.	715300	Akcize		0,00	0,00		0,0
21.	716000	Carine i uvozne dažbine (21)	0,00	0,00	0,00		0,0
22.	716100	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00		0,0
23.	717100	Indirektni porezi doznačeni od UIO	7.150.000,00	3.461.185,30'	3.190.422,60	44,6	55,9

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	719000	Ostali poreski prihodi (24)	20.000,00	1.414,21	566,10	2,8	0,0
25.	719100	Ostali poreski prihodi	20.000,00	1.414,21	566,10	2,8	0,0
<b>26.</b>	<b>720000</b>	<b>B. Neporeski prihodi (26+32+38+40)</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>876.239,89</b>	<b>870.724,62</b>	<b>45,3</b>	<b>15,3</b>
27.	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika (27 do 31)	236.000,00	94.787,64	68.561,28	29,1	1,2
28.	721100	Prihodi od dividendi, učešća u kapitalu i sličnih prava					
29.	721200	Prihod od zakupa i rente	211.000,00	90.194,07	61.984,32	29,4	1,1
30.	721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	25.000,00	4.593,57	6.576,96	26,3	0,1
31.	721400	Prihodi od HOV i finansijskih derivata		0,00			0,0
32.	721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada za date zajmove		0,00			0,0
33.	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga (33 do 37)	1.606.000,00	750.462,35	768.944,06	47,9	13,5
34.	722100	Administrativne naknade i takse	228.000,00	111.158,33	102.378,94	44,9	1,8
35.	722200	Sudske takse		0,00			0,0
36.	722300	Komunalne takse	350.000,00	177.772,30	140.682,60	40,2	2,5
37.	722400	Naknade po raznim osnovama	685.000,00	294.306,70	350.257,23	51,1	6,1
38.	722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	343.000,00	167.225,02	175.625,29	51,2	3,1
39.	723000	Novčane kazne (39)	10.000,00	1.200,00	370,00	3,7	0,0
40.	723100	Novčane kazne	10.000,00	1.200,00	370,00	3,7	0,0
41.	729000	Ostali neporeski prihodi (41)	70.000,00	29.789,90	32.849,28	46,9	0,6
42.	729100	Ostali neporeski prihodi	70.000,00	29.789,90	32.849,28	46,9	0,6
<b>43.</b>	<b>813100</b>	<b>V. Primici za zemljište</b>	<b>500.000,00</b>	<b>38.661,35</b>	<b>35.084,56</b>	<b>7,0</b>	<b>0,6</b>
<b>44.</b>		<b>G. Grantovi (44+47)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,21</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
45.	731000	Grantovi (45+46)	0,00	19.147,21	0,00		0,0
46.	731100	Grantovi iz inostranstva					0,0
47.	731200	Grantovi iz zemlje	0,00	19.147,21			0,0
<b>48.</b>	<b>780000</b>	<b>Đ. Prihodi iz budžeta nižih potrošačkih jedinica (52)</b>	<b>685.177,00</b>	<b>39.769,69</b>	<b>271.992,77</b>	<b>39,7</b>	<b>4,8</b>
49.	781300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	685.177,00	39.769,69	271.992,77	39,7	4,8
<b>50.</b>		<b>E. Priljeni krediti i zajmovi (49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
51.	921200	Prilivi od domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
52.		Neraspoređena sredstva iz ranijeg perioda- sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara	446.528,00	0,00	446.528,00	100,0	7,8
		<b>BUDŽETSKA SREDSTVA</b>	<b>12.631.705,00</b>	<b>5.148.121,62</b>	<b>5.707.150,77</b>	<b>45,2</b>	<b>100,0</b>

Broj: 01-022-206/13

Datum: 15. oktobra 2013. godine

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

**BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

p. br.	Broj konta	Opis	Budžet za 2013. god.	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06. 2012. godine	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06. 2013. godine	Indeks 6/4	Indeks 6/5	Struk. indeks kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	410000	<b>Tekući rashodi osim rashoda obračunskog karaktera (2+5+14+16+18+20)</b>	<b>10.395.820,60</b>	<b>4.205.179,41</b>	<b>4.672.198,14</b>	<b>44,9</b>	<b>111,1</b>	<b>95,8</b>
2	411000	<b>Rashodi za lična primanja (3-4)</b>	<b>3.742.330,00</b>	<b>1.766.009,81</b>	<b>1.775.439,72</b>	<b>47,4</b>	<b>100,5</b>	<b>36,4</b>
3	411100	Rashodi za bruto plate	3.034.098,00	1.477.191,71	1.486.802,88	49,0	100,7	30,5
4	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	708.232,00	288.818,10	288.636,84	40,8	99,9	5,9
5	412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (6-13)	2.093.253,00	919.125,07	980.726,74	46,9	106,7	20,1
6	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	278.883,00	143.994,64	161.380,44	57,9	112,1	3,3
7	412300	Rashodi za režijski materijal	67.500,00	36.871,64	33.027,29	48,9	89,6	0,7
8	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	115.758,00	40.407,78	25.868,63	22,3	64,0	0,5
9	412500	Rashodi za tekuće održavanje	189.100,00	41.706,12	53.608,86	28,3	128,5	1,1
10	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	29.200,00	14.044,98	8.091,36	27,7	57,6	0,2
11	412700	Rashodi za stručne usluge	238.117,00	88.453,66	88.460,04	37,1	100,0	1,8
12	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	507.000,00	255.790,89	282.296,28	55,7	110,4	5,8
13	412900	Ostali nepomenuti rashodi	667.695,00	297.855,36	327.993,84	49,1	110,1	6,7



1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	413000	<b>Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi (15)</b>	<b>242.400,00</b>	<b>10.581,40</b>	<b>101.181,84</b>	<b>41,7</b>	<b>956,2</b>	<b>2,1</b>
15	413300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	242.400,00	10.581,40	101.181,84	41,7	956,2	2,1
16	414000	<b>Subvencije (17)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,7</b>	<b>228,6</b>	<b>0,0</b>
17	414100	Subvencije	350.000,00	1.050,00	2.400,00	0,7	228,6	0,0
18	415000	<b>Grantovi u zemlji (19)</b>	<b>1.539.560,60</b>	<b>766.431,22</b>	<b>737.556,69</b>	<b>47,9</b>	<b>96,2</b>	<b>15,1</b>
19	415200	Grantovi u zemlji	1.539.560,60	766.431,22	737.556,69	47,9	96,2	15,1
20	416000	<b>Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova (21-22)</b>	<b>2.428.277,00</b>	<b>741.981,91</b>	<b>1.074.893,15</b>	<b>44,3</b>	<b>144,9</b>	<b>22,0</b>
21	416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	2.315.277,00	680.350,66	1.025.882,03	44,3	150,8	21,0
22	416200	Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	113.000,00	61.631,25	49.011,12	43,4	79,5	1,0
23	511000	<b>Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu (24-29)</b>	<b>1.703.879,00</b>	<b>640.455,77</b>	<b>42.838,13</b>	<b>2,5</b>	<b>6,7</b>	<b>0,9</b>
24	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	817.351,00	604.107,29	120,00	0,0	0,0	0,0
25	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	125.000,00	11.313,60	351,00	0,3	3,1	0,0
26	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	646.528,00	25.034,88	14.050,85	2,2	56,1	0,3
27	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	5.000,00	0,00	2.507,76	50,2	0,0	0,1
28	511500	Izdaci za višegodišnje zasade	25.000,00	0,00	0,00			
29	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	85.000,00	0,00	25.808,52	30,4	0,0	0,5
30	513000	<b>Izdaci za pribavljanje zemljišta (31)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
31	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	516000	<b>Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. (33)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
33	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
34	621000	<b>Izdaci za otplatu dugova (35-36)</b>	<b>325.739,00</b>	<b>148.777,68</b>	<b>161.255,79</b>	<b>49,5</b>	<b>108,4</b>	<b>3,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	315.700,00	133.417,68	156.236,67	49,5	117,1	3,2
36	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	10.039,00	15.360,00	5.019,12	50,0	32,7	0,1
37		Budžetska rezerva	104.266,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>UKUPNO BUDŽETSKI IZDACI</b>	<b>12.631.705,00</b>	<b>4.994.412,86</b>	<b>4.876.292,06</b>	<b>38,6</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>

Broj: 01-022-206/13

Datum: 15. oktobra 2013. godine

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

**BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA**

Red. Broj	Broj konta	OPIS RASHODA	Budžet za 2013. god.	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06. 2012. godine	Izvršenje budžeta 01.01.-30.06. 2013. godine	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 00270110</b>							
1	412300	Rashodi Opštinske izborne komisije (kancelarijski materijal)	1.500,00	222,10	0,00	0,0	0,0
2	412700	Rashodi za stručne usluge (štampanje, oglasi, ozvučenje, čestitke, plakete...)	15.000,00	3.000,00	1.535,91	10,2	51,2
3	412700	Rashodi Opštinske izborne komisije- (troškovi informisanja, troškovi obuke biračkih odbora)	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4	412900	Rashodi za održavanje sjednica, reklamni materijal, edukaciju odbornika)	8.700,00	3.618,40	0,00	0,0	0,0
5	412900	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih -naknade odbornicima	335.215,00	144.275,53	160.579,42	47,9	111,3
6	412900	Rashodi po osnovu reprezentacije	8.000,00	3.918,37	1.512,30	18,9	38,6
7	412900	Ostali nepomenuti rashodi	1.000,00	152,10	254,98	25,5	167,6
8	412900	Rashodi Opštinske izborne komisije (bruto naknade za rad članova komisije i odbora, utovar i istovar materijala, reprezentacija, angažovanje pomoćnog osoblja, ugovorene usluge)	14.930,00	13.267,00	7.962,78	53,3	60,0
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>390.345,00</b>	<b>168.453,50</b>	<b>171.845,39</b>	<b>44,0</b>	<b>102,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: NAČELNIK OPŠTINE BROJ: 00270120</b>							
1		Budžetska rezerva	104.266,40	0,00	0,00	0,0	0,0
2	412700	Rashodi za stručne usluge (štampanje i uvezivanje, geodetske usluge, objava oglasa, ISO standard,...)	23.200,00	10.091,67	8.923,19	38,5	88,4
3	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	9.000,00	8.207,55	0,00	0,0	0,0
4	412900	Rashodi po sudskim rješenjima	70.000,00	50.630,68	23.856,00	34,1	47,1
5	412900	Ostali nepomenuti rashodi (ugovori o djelu i povremenim poslovima, kotizacije, enciklopedija, stručni ispiti, licence...)	35.200,00	16.517,97	19.147,57	54,4	115,9
6	412900	Rashodi po osnovu reprezentacije	25.000,00	12.059,11	14.252,79	57,0	118,2
7	415200	Sponzorstvo	15.000,00	13.570,83	6.200,00	41,3	45,7
8	416100	Tekuće i kapitalne doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine	50.000,00	32.750,00	19.605,66	39,2	59,9
<b>9</b>		<b>Ukupno tekući rashodi (1-8)</b>	<b>331.666,40</b>	<b>143.827,81</b>	<b>91.985,21</b>	<b>27,7</b>	<b>64,0</b>
10	413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove	242.400,00	10.581,40	101.181,84	41,7	956,2
11	415200	Tekući i kapitalni grantovi subjektima u zemlji	162.360,60	39.703,79	63.360,60	39,0	159,6
12	416100	Kapitalne doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine	53.000,00	3.822,96	0,00	0,0	0,0
13	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jedinica	351,00	39.283,10	0,00	0,0	0,0
14	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjjetljenja, trotoara i ograda	13.000,00	3.809,52	0,00	0,0	0,0
15	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i auto-puteva	506.000,00	499.471,77	0,00	0,0	0,0
16	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacija	210.000,00	6.554,59	0,00	0,0	0,0
17	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata	28.000,00	49.920,62	0,00	0,0	0,0
18	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju stambenih objekata i jedinica	15.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
19	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju plinovoda, vodovoda i kanalizacije	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju puteva i auto-puteva	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
21	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata	14.000,00	0,00	351,00	2,5	0,0
22	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
23	511500	Izdaci za višegodišnje zasade	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
24	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektovanje, nadzor,...)	45.000,00	0,00	25.808,52	0,0	0,0
25	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	315.700,00	133.417,68	156,236,67	49,5	117,1
26		<b>Finansiranje kapitalnih projekata (10-25)</b>	<b>1.764.811,60</b>	<b>787.565,43</b>	<b>346.938,63</b>	<b>19,7</b>	<b>44,1</b>
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>2.096.478,00</b>	<b>931.393,24</b>	<b>438.923,84</b>	<b>20,9</b>	<b>47,1</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU BROJ: 00270130</b>							
1	412200	Rashodi za grijanje	35.000,00	12 200,03	18,404,15	52,6	150,9
2	412200	Rashodi po osnovu utroška električne enetrnije	18.000,00	10.184,97	9,310,09	51,7	91,4
3	412200	Rashodi za telefone	29.000,00	15.321,64	14,954,45	51,6	97,6
4	412200	Rashodi za poštanske usluge	27.000,00	17.774,70	7,934,60	29,4	44,6
5	412200	Rashodi za komunalne usluge	3.000,00	982,52	1,072,32	35,7	109,1
6	412300	Rashodi za kancelarijski i kompjuterski materijal	22.000,00	12.514,73	9,835,23	44,7	78,6
7	412300	Rashodi za materijal za održavanje čistoće	9.000,00	3.926,40	4,211,83	46,8	107,3
8	412300	Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu	9.000,00	6.089,31	5,331,05	59,2	87,5
9	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	19.000,00	2.137,20	1.646,00	8,7	77,0
10	412400	Rashodi za potrebe za civilnu zaštitu	9.850,00	2.401,25	613,66	6,2	25,6
11	412500	Rashodi za tekuće održavanje zgrada i opreme	19.000,00	5.331,61	6,303,48	33,2	118,2
12	412500	Rashodi za ostalo tekuće održavanje- vozila	13.000,00	7.683,37	6,163,51	47,4	80,2
13	412600	Rashodi po osnovu utroška goriva	20.000,00	10.428,38	5,711,76	28,6	54,8
14	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	3.000,00	484,00	583,70	19,5	120,6
15	412700	Rashodi za ostale stručne usluge-registracija vozila	5.000,00	1.606,35	1.542,25	30,8	96,0
16	412700	Rashodi za ostale stručne usluge	1.000,00	0,00	507,50	50,8	0,0
17	412900	Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa-civilna zaštita	2.150,00	1.306,80	2.146,84	99,9	164,3
18	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	40.000,00	11.879,34	3.610,61	9,0	30,4
19	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>286.000,00</b>	<b>122.252,60</b>	<b>99.883,03</b>	<b>34,9</b>	<b>81,7</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA FINANSIJE BROJ: 00270140</b>							
1	411100	Rashodi za bruto plate	2.115.498,00	1.018.289,46	1.030.780,38	48,7	101,2
2	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	432.000,00	166.144,52	174.529,03	40,4	105,0
3	412700	Rashodi za usluge platnog prometa i osiguranja	9.000,00	2.636,73	2.432,73	27,0	92,3
4	412700	Rashodi za troškove održavanja licenci	7.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	412900	Rashodi po osnovu doprinosna za profesionalnu rehabilitaciju invalida	5.000,00	2.033,74	2.059,11	41,2	101,2
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>2.568.598,00</b>	<b>1.189.104,45</b>	<b>1.209.801,25</b>	<b>47,1</b>	<b>101,7</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI BROJ: 00270150</b>							
1	412700	Rashodi za informisanje	55.000,00	40.754,04	35.406,00	64,4	86,9
2	412900	Rashodi za finansiranje usluga JODP "Protivgradna zaštita" Republike Srpske i hidrometeo-rološke službe	41.000,00	21.573,00	19.831,67	48,4	91,9
3	412900	Finansiranje rada dvije prvostepene stručne komisije za ocjenu sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz soc. zaštite i lica sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju	25.700,00	4.378,11	20.524,06	79,9	468,8
4	412900	Ostali nepomenuti rashodi	4.245,00	822,44	2.825,55	66,6	343,6
5	412900	Ostali nepomenuti rashodi-Izbor sportiste godine	3.155,00	2.977,78	3.154,33	100,0	105,9
6	412900	Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i poklona	2.000,00	0,00	1.270,70	63,5	0,0
7		<b>Ukupno usluge (1 -6)</b>	<b>131.100,00</b>	<b>70.505,37</b>	<b>83.012,31</b>	<b>63,3</b>	<b>117,7</b>
8	414100	Rashodi za podsticajni razvoj poljoprivrede i sela	350.000,00	1.050,00	2.400,00	0,7	0,0
9	415200	Boračka organizacija Derventa	46.000,00	19.251,00	23.000,00	50,0	119,5
10	415200	OO Porodica poginulih boraca	15.500,00	7.748,00	7.750,00	50,0	100,0
11	415200	Udruženje ratnih zarobljenika	7.000,00	4.272,00	3.500,00	50,0	81,9
12	415200	Udruženje ratnih vojnih invalida RVI	11.000,00	4.500,00	5.500,00	50,0	122,2
13	415200	SUBNOR	3.500,00	1.748,00	1.750,00	50,0	100,1
14	415200	Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH "Pravipožar" Derventa	1.000,00	502,00	500,00	50,0	99,6
15	415200	Grantovi po programima za udruženja proistekla iz otadžbinskog rata	5.000,00	1.900,00	2.030,00	40,6	106,8

1	2	3	4	5	6	7	8
16	415200	O.O.Crveni krst Derventa	37.000,00	21.000,00	18.500,00	50,0	88,1
17	415200	O.O.Crveni krst Derventa-poklon paketi davaocima krvi	3.000,00	0,00	1.500,00	50,0	0,0
<b>18</b>		<b>Grantovi udruženjima građana od javnog interesa (8-17)</b>	<b>129.000,00</b>	<b>60.921,00</b>	<b>64.030,00</b>	<b>49,6</b>	<b>105,1</b>
19	415200	Udruženje penzionera Derventa	5.000,00	3.300,00	2.500,00	50,0	75,8
20	415200	Grant penzionerima opštine Derventa	50.000,00	20.000,00	25.000,00	50,0	125,0
21	415200	Savez slijepih i slabovidih Derventa	11.700,00	5.850,00	5.850,00	50,0	100,0
22	415200	Udruženje gluvih i nagluvih	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
23	415200	Udruženje roditelja dece i omladine sa posebnim potrebama i inv.osoba "Sunce"	10.000,00	9.000,00	5.000,00	50,0	55,6
24	415200	Udruženje građana "Bios Plus"	2.000,00	2.498,00	1.000,00	50,0	40,0
25	415200	Savez invalida rada	4.000,00	2.498,00	2.000,00	50,0	80,1
26	415200	Savez invalida rada-pacijenti dijalize	14.000,00	6.998,00	7.000,00	50,0	100,0
27	415200	Derventsko udruženje mladih "Duh"	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
28	415200	Omladinski centar "Derbent"	0,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
29	415200	Svetosavska omladinska zajednica Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
30	415200	NVO "IMIC"-Zajedno	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
31	415200	Udruženje žena Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
32	415200	Udruženje dopisnika i novinara	0,00	1.252,00	0,00	0,0	0,0
33	415200	Udruženje građana "Ekologika"	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
34	415200	Društvo za unapređenje mirovnog rada PAX CHRISTI	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
35	415200	Udruženje Roma Derventa	1.000,00	502,00	500,00	50,0	99,6
36	415200	Centar za lokalni i regionalni razvoj Derventa	0,00	2.002,00	0,00	0,0	0,0
37	415200	Humanitarno udruženje građana "Merhamet"	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
38	415200	Humanitarna organizacija "Caritas"	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
39	415200	Udruženje građana "Novi početak"	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
40	415200	NVO "Inicijativa za održivi razvoj" Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
41	415200	NVO "Inicijativa za lokalni razvoj i saradnju" Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
42	415200	Pomoć za sufinans. projekata NVO organizacija	10.000,00	7.402,00	750,00	7,5	10,1

1	2	3	4	5	6	7	8
43	415200	Kolo srpskih sestara "Carica Milica" Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
44	415200	Udruženje pčelara "Lipa" Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
45	415200	Udruženje pčelara "Zlatna pčelica" Dreventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
<b>46</b>		<b>Grantovi udruženjima građana - NVO (19-45)</b>	<b>114.700,00</b>	<b>74.330,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>46,3</b>	<b>71,4</b>
47	415200	Rukometni klub Derventa	120.000,00	58.335,00	60.000,00	50,0	102,9
48	415200	Fudbalski klub Tekstilac	75.000,00	35.000,00	43.750,00	58,3	125,0
49	415200	Ženski odbojkaški klub "Derventa"	30.000,00	17.498,00	15.000,00	50,0	85,7
50	415200	Ženski odbojkaški klub "Osinja"	3.000,00	3.998,00	1.500,00	50,0	37,5
51	415200	Klub malog fudbala "Derventa"	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
52	415200	Fudbalski klub "Sloboda" V.Sočanica	0,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
53	415200	Fudbalski klub "Borac" Osinja	11.000,00	7.500,00	5.500,00	50,0	73,3
54	415200	Fudbalski klub "Borac 1975" Osinja	6.000,00	3.502,00	3.000,00	50,0	85,7
55	415200	Košarkaški klub "Derventa"	18.000,00	12.502,00	9.000,00	50,0	72,0
56	415200	Ragbi klub "Gladijatori" Derventa	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
57	415200	Ženski rukometni klub "Derventa"	10.000,00	6.000,00	5.000,00	50,0	83,3
58	415200	Fudbalski klub "4. juli" Pojezna	6.000,00	3.502,00	3.000,00	50,0	85,7
59	415200	Fudbalski klub "Borac" Bosanski Lužani	6.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0	200,0
60	415200	SKD "27 juli" Kalenderovci	6.000,00	0,00	3.000,00	50,0	0,0
61	415200	Škola sporta "Arena" Derventa	1.000,00	0,00	500,00	50,0	0,0
<b>62</b>		<b>Ukupno grantovi kolektivnim sportovima (47-61)</b>	<b>306.000,00</b>	<b>159.341,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>52,0</b>	<b>99,9</b>
63	415200	Šahovski klub Derventa	6.000,00	3.502,00	3.000,00	50,0	85,7
64	415200	Kuglaški klub Derventa	6.000,00	3.848,00	3.000,00	50,0	78,0
65	415200	Sportsko ribolovno društvo "Ukrina" Derventa	7.000,00	3.998,00	3.500,00	50,0	87,5
66	415200	Lovački savez "Motajica" Derventa	3.000,00	2.002,00	1.500,00	50,0	74,9
67	415200	Moto klub Gromovnik	3.000,00	1.748,00	1.500,00	50,0	85,8
68	415200	AMD -Moto super sport 600 ccm	3.000,00	2.872,00	2.500,00	83,3	87,0
69	415200	Air soft klub "Derventa"	1.000,00	502,00	500,00	50,0	99,6
70	415200	Stonoteniski klub "Ukrina" Derventa	3.500,00	2.498,00	1.750,00	50,0	70,1
71	415200	Teniski klub "Novak" Derventa	3.500,00	2.002,00	1.750,00	50,0	87,4
<b>72</b>		<b>Ukupno grantovi ostalim sportovima (63-71)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>22.972,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>52,8</b>	<b>82,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
73	415200	Tekvando klub "Derventa"	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
74	415200	Karate klub "Derventa"	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
75	415200	Bokserski klub "Derventa"	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
76	415200	Kik-boks klub "Derventa"	7.000,00	5.002,00	3.500,00	50,0	70,0
<b>77</b>		<b>Ukupno grantovi borilačkim sportovima (73-76)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.508,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>90,3</b>
78	415200	Odbojkaški klub invalida OKI "Derventa"	7.000,00	4.500,00	3.500,00	50,0	77,8
<b>79</b>		<b>Ukupno grantovi klubovima invalidnih lica (78)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>77,8</b>
80	415200	Grantovi sportistima za odlazak na evropska, svjetska i predolimpijska takmičenja	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
81	415200	Grantovi po programima i projektima za sportske aktivnosti	25.000,00	14.395,00	18.962,50	75,9	131,7
<b>82</b>		<b>Ostali grantovi za sport (80-81)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>18.962,50</b>	<b>70,2</b>	<b>123,2</b>
<b>83</b>		<b>Grantovi udruženjima građana - iz oblasti sporta (47-82)</b>	<b>404.000,00</b>	<b>217.716,00</b>	<b>214.712,50</b>	<b>53,1</b>	<b>98,6</b>
84	415200	SPKD Prosvjeta Derventa	0,00	2.502,00	0,00	0,0	0,0
85	415200	SKUD Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
86	415200	Srpski književni klub "Vihor" Derventa	0,00	998,00	0,00	0,0	0,0
87	415200	KUDM "Bosiljak" Derventa	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
88	415200	Udruženje likovnih stvaralaca ULIKS	0,00	502,00	0,00	0,0	0,0
89	415200	Rashodi za finans. manifestacija Derventsko ljeto i Velikogospojinski sabor (pomoć po projektima)	12.000,00	0,00	4.200,00	35,0	0,0
<b>90</b>		<b>Grantovi udruženjima iz oblasti kulture i nauke (84-89)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.006,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>35,0</b>	<b>83,9</b>
91	415200	J.P."Derventski list i Radio Derventa"	77.500,00	37.500,00	38.750,00	50,0	103,3
92	415200	J.U. Sportsko-kulturni centar	50.000,00	24.998,00	25.000,00	50,0	100,0
93	415200	Sportsko kulturni centar Derventa- Sredstva za treninge i utakmice kolektivnih sportova	42.000,00	20.002,00	21.000,00	50,0	105,0
94	415200	Osnovne škole - sredstva za treninge i utakmice kolektivnih sportova	7.000,00	3.502,00	3.500,00	50,0	99,9
95	415200	JU Turistička organizacija opštine Derventa	75.000,00	37.500,00	37.500,00	50,0	100,0
96	415200	JU Centar za kulturu Derventa	120.000,00	61.250,00	60.000,00	50,0	98,0
97	415200	J.U. Gerontološki sentar Derventa	32.000,00	30.998,00	16.000,00	50,0	51,6
98	415200	Grant Zavodu za slijepa i slabovidna lica "Budućnost" Derventa	5.000,00	7.500,00	2.500,00	50,0	33,3



1	2	3	4	5	6	7	8
99	415200	Sredstva za korišćenje prostora u JU Centar za kulturu za održavanje manifestacija	15.000,00	6.250,00	7.500,00	50,0	120,0
<b>100</b>		<b>Grantovi javnim preduzećima i ustanovama (91-99)</b>	<b>423.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>211.750,00</b>	<b>50,0</b>	<b>92,3</b>
101	415200	JU Dom zdravlja-sufinansiranje rada Stanice hitne medicinske pomoći	40.000,00	11.500,00	20.000,00	50,0	173,9
102	415200	JU Dom zdravlja- Usluge mrtvozorstva	10.000,00	3.750,00	5.000,00	50,0	133,3
<b>103</b>		<b>Grantovi Domu zdravlja Derventa (101-102)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>163,9</b>
104	415200	Grant visokom obrazovanju u Derventi	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
105	415200	Grant osnovnom obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora)	8.000,00	1.776,10	2.090,00	26,1	117,7
106	415200	Grant srednjem obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora)	2.000,00	750,00	1.400,00	70,0	186,7
107	415200	Grantovi za takmičenje učenika osnovnih škola - opštinsko i regionalno	5.000,00	5.845,00	2.000,00	40,0	34,2
108	415200	Grantovi za takmičenje učenika srednjih škola - opštinsko i regionalno	2.000,00	1.185,64	1.976,00	98,8	166,7
109	415200	Grant Sindikatu opštine Derventa	2.000,00	998,00	1.000,00	50,0	100,2
110	415200	Grant Sindikalnoj organizaciji Opštinske administrativne službe	1.000,00	750,00	500,00	50,0	66,7
111	415200	Grantovi po projektima iz oblasti kultura, nauka, obrazovanja, ekologije, lica sa posebnim potrebama i omladinskog sektora	70.000,00	27.083,48	31.802,50	45,4	117,4
112	415200	Grant za izdavačku delatnost iz oblasti kulture, nauke i obrazovanja	5.000,00	0,00	300,00	6,0	0,0
113	415200	Grantovi za finansiranje razvoja turizma	0,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
114	415200	Grant za novogodišnji turnir u malom fudbalu	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
115	415200	Grantovi za organizovanje sajma privrede i turizma	14.000,00	5.000,00	5.000,00	35,7	100,0
116	415200	Grantovi po projektima za omladinski sektor	0,00	4.250,00	0,00	0,0	0,0
117	415200	Grantovi po projektima za lica sa posebnim potrebama	0,00	6.820,00	0,00	0,0	0,0
118	415200	Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima	85.000,00	46.670,00	42.140,00	49,6	90,3
119	415200	Ostali tekući grantovi-SJB Derventa	0,00	652,22	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
120		<b>Ukupno ostali grantovi (104-119)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>105.780,44</b>	<b>88.208,50</b>	<b>43,0</b>	<b>83,4</b>
121	416100	Rashodi za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola - socijalno ugroženih lica sa posebnim potrebama i učenika srednje poljoprivredne škole (praktična nastava)	80.000,00	37.683,70	50.145,90	62,7	133,1
122	416100	Rashodi za finansiranje proglašenja najboljeg poljopr.proizvođača i izložbe stoke	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
123	416100	Rashodi za stipendije učenicima i studentima	265.000,00	181.700,00	171.010,00	64,5	94,1
124	416100	Rashodi za sufinansiranje izrade i odbrane magistrskih i doktorskih teza	12.000,00	7.000,00	7.000,00	58,3	100,0
125	416100	Tekuće pomoći porodici, deci i mladima	30.000,00	1.650,00	10.200,00	34,0	618,2
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>2.210.300,00</b>	<b>1.008.092,51</b>	<b>984.769,21</b>	<b>44,6</b>	<b>97,7</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE BROJ: 00270160</b>							
1	412700	Rashodi za pripremu zemljišta za prodaju (geodetski prenos plana na teren, provođenje u katastru) i uknjižbu u zemljišne knjige	13.000,00	221,00	0,00	0,0	0,0
2	412700	Rashodi za pribavljanje poljoprivredne saglasnosti za parcele predviđene za prodaju	1.000,00	0,00	0,00	0,0	
3	412700	Rashodi za rad stručnih komisija za izradu uslova, stručnih mišljenja, kontrolu tehničke dokumentac., tehnički prijem objekata i sl.	50.000,00	10.891,96	14.508,98	29,0	133,2
4	412700	Rashodi za pribavljanje ažurnih geodetskih podloga od Republičke uprave za geodetske poslove u digitalnoj formi,	5.000,00	93,60	2.364,79	47,3	0,0
5	412800	Rashodi za uklanjanje starih objekata	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	511700	Rashodi za reviziju regulacionih planova - Centar, Centar zapad, (za revizije iz prethodnih godina), Centar istok-Centar zapad	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7	511700	Rashodi za izradu ili reviziju prostornog plana opštine ili urbanističkog plana grada (dio)	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
8	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>11.206,56</b>	<b>16.873,771</b>	<b>8,0</b>	<b>150,6</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE BROJ: 00270170</b>							
1	412400	Rashodi za materijal za potrebe komunalnih službi	20.000,00	9.933,84	0,00	0,0	0,0
2	412500	Rashodi za održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih površina	45.000,00	14.723,66	25.659,42	57,0	174,3
3	412800	Rashodi za održavanje javnih saobraćajnih površina	77.000,00	34.053,49	58.044,18	75,4	170,5
4	412800	Rashodi za ostale usluge održavanja-javna rasvjeta	30.000,00	4.598,00	8.066,84	26,9	175,4
5	412800	Rashodi za usluge čišćenja javnih površina	60.000,00	17.087,00	28.665,00	47,8	167,8
6	412800	Rashodi za odvođenje atmosferskih i drugih padavina sa javnih površina	13.000,00	6.141,02	10.305,36	79,3	167,8
7	412800	Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama	170.000,00	93.756,48	107.674,15	63,3	114,8
8	412800	Rashodi za usluge zimske službe- ulice i trotoari	70.000,00	49.486,84	42.441,34	60,6	85,8
<b>9</b>		<b>Zajednička komunalna potrošnja (1 do 8)</b>	<b>485.000,00</b>	<b>229.780,33</b>	<b>280.856,29</b>	<b>57,9</b>	<b>122,2</b>
10	412500	Rashodi za sanaciju i posipanje lokalnih puteva	80.000,00	3.380,00	1.811,08	2,3	53,6
11	412800	Rashodi za održavanje centra za prikupljanje otpada	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
12	412800	Rashodi za usluge zimske službe-za lokalne puteve	70.000,00	42.460,51	27.099,41	38,7	63,8
13	415200	Rashodi za finansiranje zajednica etažnih vlasnika u stambenim zgradama	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	412900	Rashodi za rješavanje problema sa psima lualicama i ostalim napuštenim životinjama	9.000,00	675,09	0,00	0,0	0,0
15	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	8.337,00	0,00	4.168,50	50,0	0,0
		<b>Ostali rashodi (10-15)</b>	<b>182.337,00</b>	<b>46.515,60</b>	<b>33.078,99</b>	<b>18,1</b>	<b>71,1</b>
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>667.337,00</b>	<b>276.295,93</b>	<b>313.935,28</b>	<b>47,0</b>	<b>113,6</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU BROJ: 00270180</b>							
1	412900	Ostali nepomenuti rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	415200	Grantovi neprofitnim organizacijama, parastosi, obilježavanje značajnih datuma i sl.	14.000,00	4.653,16	6.995,09	50,0	150,3

1	2	3	4	5	6	7	8
3	416100	Tekuće pomoći za prevoz učenika (osnovne i srednje škole)	9.000,00	2.527,60	4.644,70	51,6	183,8
4	416100	Tekuće pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola i druge pomoći	4.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	416100	Tekuće pomoći za liječenje i nabavku lijekova	38.000,00	21.070,00	16.560,00	43,6	78,6
6	416100	Kapitalne pomoći u rješavanju stambenih pitanja	20.000,00	400,00	0,00	0,0	0,0
7	416100	Tekuće pomoći dijela troškova sahrane	23.000,00	9.900,00	10.800,00	47,0	109,1
8	416100	Ostale pomoći	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jedinica	50.000,00	0,00	120,00	0,2	0,0
10	511100	Izdaci za izgradnju i održavanje spomenika	10.000,00	5.067,69	0,00	0,0	0,0
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>173.700,00</b>	<b>43.618,45</b>	<b>39.119,79</b>	<b>22,5</b>	<b>89,7</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: MJESNE ZAJEDNICE BROJ: 00270200</b>							
1	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	783,00	0,00	580,72	74,2	0,0
2	412700	Ostali rashodi	6.117,00	873,46	1.058,05	17,3	121,1
3	412900	Ostali nepomenuti rashodi	31.500,00	1.568,00	15.360,00	48,8	979,6
4	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	1.702,00	15.360,00	850,62	50,0	5,5
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>40.102,00</b>	<b>17.801,46</b>	<b>17.849,39</b>	<b>44,5</b>	<b>100,3</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BROJ: 00270300</b>							
1	411100	Rashodi za bruto plate	269.000,00	134.588,32	133.990,85	49,8	99,6
2	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	59.222,00	26.719,83	22.410,08	37,8	83,9
3	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	14.000,00	7.853,67	8.354,47	59,7	106,4
4	412300	Rashodi za režijski materijal	4.000,00	1.207,00	1.714,40	42,9	142,0
5	412500	Rashodi za tekuće održavanje	2.000,00	111,50	425,60	21,3	381,7
6	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	500,00	180,00	0,00	0,0	0,0
7	412700	Rashodi za stručne usluge	4.000,00	3.263,08	2.499,68	62,5	76,6
8	412900	Ostali nepomenuti rashodi	5.000,00	2.008,84	2.046,11	40,9	101,9
9	416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova (socijalna zaštita)	1.037.900,00	381.846,40	483.428,59	46,6	126,6

1	2	3	4	5	6	7	8
10	416100	Doznake građanima iz sredstava socijalne zaštite obezbijedenih iz budžeta Republike	685.177,00 <sup>^</sup>	0,00	252.487,18	36,8	0,0
11	416200	Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	113.000,00	61.631,25	49.011,12	43,4	79,5
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>2.193.799,00</b>	<b>619.409,89</b>	<b>956.368,08</b>	<b>43,6</b>	<b>154,4</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: DJEČJE OBDANIŠTE "TROL" BROJ: 00270400</b>							
1	411100	Rashodi za bruto plate	387.100,00	193.207,29	196.633,49	50,8	101,8
2	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	99.140,00	36.783,86	34.253,60	34,6	93,1
3	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	21.000,00	4.555,68	5.579,21	26,6	122,5
4	412300	Rashodi za režijski materijal	5.000,00	1.996,95	2.480,39	49,6	124,2
5	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	37.750,00	15.024,69	16.328,61	43,3	108,7
6	412500	Rashodi za tekuće održavanje	3.600,00	939,06	925,70	25,7	98,6
7	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	700,00	299,00	213,00	30,4	71,2
8	412700	Rashodi za stručne usluge	8.000,00	3.300,00	2.926,77	36,6	88,7
9	412900	Ostali nepomenuti rashodi	10.500,00	2.679,37	7.229,10	68,8	269,8
10	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	5.000,00	3.655,93	189,00	3,8	5,2
11	511400	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000,00	0,00	708,40	23,6	0,0
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>580.790,00</b>	<b>262.441,83</b>	<b>267.467,27</b>	<b>46,1</b>	<b>101,9</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: PROFESIONALNA TERITORIJSKA VATROGASNA JEDINICA BROJ: 00270600</b>							
1	411100	Rashodi za bruto plate	239.500,00	119.763,49	113.999,63	47,6	95,2
2	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	62.170,00	27.833,90	28.001,18	45,0	100,6
3	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	15.000,00	7.229,93	6.204,81	41,4	85,8
4	412300	Rashodi za režijski materijal	2.000,00	669,99	610,73	30,5	91,2
5	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	1.200,00	227,45	131,04	10,9	57,6
6	412500	Rashodi za tekuće održavanje	10.000,00	3.686,85	4.737,13	47,4	128,5
7	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	0,00	0,00	0,00	0,0:	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
8	412700	Rashodi za stručne usluge	6.000,00	2.326,25	5,355,11	89,3	230,2
9	412900	Ostali nepomenuti rashodi	2.600,00	1.850,00	73,15	2,8	4,0
10	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	526.528,00	0,00	491,40	0,1	0,0
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>864.998,00</b>	<b>163.587,86</b>	<b>159.604,18</b>	<b>18,5</b>	<b>97,6</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: GIMNAZIJA SA TEHNIČKIM ŠKOLAMA BROJ: 08150048</b>							
1	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	25.650,00	17.324,60	14,237,33	55,5	82,2
2	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	62.900,00	33.328,53	60.265,28	95,8	180,8
3	412300	Rashodi za režijski materijal	5.000,00	3.861,03	2.630,22	52,6	68,1
4	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	4.000,00	119,85	523,58	13,1	436,9
5	412500	Rashodi za tekuće održavanje	5.700,00	1.935,62	3.140,62	55,1	162,3
6	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	2.000,00	1.195,40	592,00	29,6	49,5
7	412700	Rashodi za stručne usluge	6.500,00	3.174,00	2.796,78	43,0	88,1
8	412900	Ostali nepomenuti rashodi	10.000,00	3.536,50	7.512,96	75,1	212,4
9	511200	Izdaci za investiciono održavanje objekata	3.000,00	2.808,00	0,00	0,0	0,0
10	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	10.000,00	2.164,90	2.864,74	28,6	132,3
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>134.750,00</b>	<b>69.448,43</b>	<b>94.563,51</b>	<b>70,2</b>	<b>136,2</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA BROJ: 08150049</b>							
1	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	24.650,00	11.653,39	12.871,60	52,2	110,5
2	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	44.000,00	31.160,89	25.278,91	57,5	81,1
3	412300	Rashodi za režijski materijal	6.000,00	3.997,68	3.482,42	58,0	87,1
4	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	15.258,00	6.945,10	6.625,74	43,4	95,4
5	412500	Rashodi za tekuće održavanje	6.300,00	2.183,04	3.687,30	58,5	168,9
6	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	1.700,00	771,00	552,10	32,5	71,6
7	412700	Rashodi za stručne usluge	9.200,00	3.968,35	4.806,86	52,2	121,1
8	412900	Ostali nepomenuti rashodi	17.000,00	7.669,35	9.597,13	56,5	125,1
9	511200	Izdaci za investiciono održavanje objekata	8.000,00	7.505,60	0,00	0,0	0,0
10	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	5.000,00	1.715,59	2.353,80	47,1	137,2

1	2	3	4	5	6	7	8
11	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	2.000,00	0,00	1.799,36	90,0	0,0
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>139.108,00</b>	<b>77.569,99</b>	<b>71.055,22</b>	<b>51,1</b>	<b>91,6</b>
<b>POTROŠAČKA JEDINICA: NARODNA BIBLIOTEKA "B. RADIČEVIĆ" DERVENTA BROJ: 08180041</b>							
1	411100	Rashodi za bruto plate	23.000,00	11.343,15	11.398,53	49,6	100,5
2	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih	5.400,00	2.358,00	2.334,02	43,2	99,0
3	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	9.200,00	3.402,08	3.441,43	37,4	101,2
4	412300	Rashodi za režijski materijal	4.000,00	2.386,45	2.731,02	68,3	114,4
5	412500	Rashodi za tekuće održavanje	4.500,00	1.731,41	755,02	16,8	43,6
6	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	1.300,00	687,20	438,80	33,8	63,9
7	412700	Rashodi za stručne usluge	8.000,00	2.253,17	1.795,44	22,4	79,7
8	412900	Ostali nepomenuti rashodi	8.000,00	3.955,58	6.797,29	85,0	171,8
9	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	10.000,00	5.619,12	4.541,30	45,4	80,8
		<b>UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA</b>	<b>73.400,00</b>	<b>33.736,16</b>	<b>34.232,85</b>	<b>46,6</b>	<b>101,5</b>
		<b>UKUPNO BUDŽETSKI IZDACI (RASHODI)</b>	<b>12.631.705,00</b>	<b>4.994.412,86</b>	<b>4.876.292,06</b>	<b>38,6</b>	<b>97,6</b>

Broj: 01-022-206/13

Datum: 15. oktobra 2013. godine

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

**BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA**

Re-dni broj	Funkcionalni kod	OPIS RASHODA	Budžet za 2013. god. - nacrt	Izvršenje budžeta 01.01.- 30.06. 2012. godine	Izvršenje budžeta 01.01.- 30.06. 2013. godine	Struktur-ni indeks kol.6
1	2	3	4	5	6	7
1	01	Opšte javne usluge	3.715.843,00	1.726.615,89	1.726.374,53	36,6
2	03	Javni red i sigurnost	864.998,00	164.240,08	159.604,18	3,4
3	04	Ekonomski poslovi	429.000,00	42.550,00	39.900,00	0,8
4	05	Zaštita čovjekove okoline	41.000,00	21.573,00	19.831,67	0,4
5	06	Stambeni i zajednički poslovi	2.320.111,60	941.650,24	517.342,51	11,0
6	07	Zdravstvo	50.000,00	15.250,00	25.000,00	0,5
7	08	Rekreacija, kultura i religija	895.900,00	442.043,64	445.997,85	9,5
8	09	Obrazovanje	1.153.648,00	607.716,99	618.562,00	13,1
9	10	Socijalna zaštita	2.731.199,00	883.995,34	1.162.423,53	24,7
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.201.699,60</b>	<b>4.845.635,18</b>	<b>4.715.036,27</b>	<b>100,0</b>

Nije klasifikovano	Budžetska rezerva	104.266,40	0,00	0,00	
Nije klasifikovano	Otplata domaćih zaduživanja	325.739,00	148.777,68	161.255,79	
	UKUPNO	12.631.705,00	4.994.412,86	4.876.292,06	

Broj: 01-022-206/13

Datum: 15. oktobra 2013. godine

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

**235.**

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA**

Broj: 01-022-207/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.**236.**

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o statusu zelene pijace na području grada Dervente, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o statusu zelene pijace na području grada Dervente.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA**

Broj: 01-022-208/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

**237.**

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine za period januar - juni 2013. godine, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine za period januar - juni 2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

**SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA**

Broj: 01-022-209/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

**238.**

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",



broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o radu i stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

### ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu i stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-210/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 239.

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o primjeni Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na položaj žene u društvu, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

### ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o primjeni Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na položaj žene u društvu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-211/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 240.

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",

broj: 3/13), a nakon razmatranja Politike cijena vodosnabdijevanja, Skupština opštine Derventa na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

### 3AKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Politiku cijena vodosnabdijevanja.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-212/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

#### 241.

Na osnovu člana 2. stav 1. i člana 5. tačka 1) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11 ), člana 22. Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske " broj 74/10), Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 9/13 i 33/13) i člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 5/08 i 11/11), Skupština opštine Derventa, u funkciji Skupštine preduzeća na 11. sjednici održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela je

### ODLUKU

**o organizovanju Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa u pravnoj formi privrednog društva oblika - jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću**

### I OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Ovom odlukom, u postupku usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 78/11), vrši se određivanje oblika organizovanja Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"

Derventa u pravnoj formi privrednog društva oblika - jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću (doo), mijenja se naziv Javnog preduzeća, usklađuje i mijenja djelatnost Javnog preduzeća u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

## II FIRMA, SJEDIŠTE I OSNIVAČ

### Član 2.

Osnivač Javnog preduzeća je opština Derventa, sa sjedištem u Derventi, u ulici Trg oslobođenja broj 3.

### Član 3.

Preduzeće iz tačke 1. ove Odluke ubuduće će poslovati pod nazivom: Javno preduzeće "Derventski list i Radio Derventa" društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa.

Skraćeni naziv preduzeća je: JP "Derventski list i Radio Derventa" doo Derventa (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

Sjedište Javnog preduzeća je u Derventi, ulica Cara Lazara broj 45.

### Član 4.

Javno preduzeće je pravni sljedbenik Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" sa p.o. Derventa, odnosno Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa.

Postoji pravni kontinuitet prava, obaveza i odgovornosti dosadašnjeg Javnog preduzeća u novoj pravnoj formi organizovanja, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

## III DJELATNOST PREDUZEĆA

### Član 5.

Javno preduzeće obavlja slijedeće djelatnosti:

- 58.11 - Izdavanje knjiga
- 58.12 - Izdavanje imenika i lista poštanskih adresa korisnika
- 58.13 - Izdavanje novina
- 58.14 - Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 58.19 - Ostala izdavačka djelatnost
- 18.11 - Štampanje novina
- 18.12 - Ostalo štampanje

- 46.35 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

- 46.49 - Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo

- 46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

- 47.61 - Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

- 47.62 - Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama

- 47.26 - Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

- 47.78 - Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama, izuzev oružja i municije

- 59.11 - Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa

- 59.20 - Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

- 60.10 - Emitovanje radijskog programa

- 60.20 - Emitovanje televizijskog programa

Javno preduzeće može, bez upisa u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar nadležnog suda, koje se uobičajno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

## IV IMOVINA PREDUZEĆA

### Član 6.

Osnovni kapital Javnog preduzeća, sastoji se od uloga u novcu i iznosi 2.000,00 KM (dvijehiljadkonvertibilnihmaraka) koji iznos je u cijelosti uplaćen na osnovu Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa, broj 01-022-103/08 od dana 30. 04. 2008. godine.

### Član 7.

Javno preduzeće odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Osnivač ne odgovara za obaveze preduzeća, osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu preduzeća.

### Član 8.

Sredstva za poslovanje Preduzeća obezbjeđuju se iz slijedećih izvora:

- prihoda ostvarenih obavljanjem registrovane djelatnosti,

- budžeta opštine,
- donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

## V ORGANI PREDUZEĆA

### Član 9.

Organi preduzeća su:

- skupština
- nadzorni odbor i
- uprava - direktor.

Nadležnost, sastav i izbor organa preduzeća utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom preduzeća.

Mandat članova nadzornog odbora i direktora traje četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

### Član 10.

Nadzorni odbor preduzeća imenuje i razrješava skupština preduzeća. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

Prilikom nominovanja kandidata za izbor članova nadzornog odbora, organ nadležan za izbor postupa u skladu sa Zakonom o ministarskom, vladinim i drugim imenovanjima.

### Član 11.

Upravu preduzeća čini direktor.

Direktora preduzeća imenuje i razrješava Nadzorni odbor.

### Član 12.

Nadležnosti, imenovanje i razrješnje predsjednika i članova Nadzornog odbora preduzeća, njihova prava i obaveze, kao i uslovi, način i postupak imenovanja direktora i njegova prava i obaveze, regulišu se Statutom preduzeća.

### Član 13.

Uprava preduzeća je dužna da poslove iz svoje nadležnosti vrši blagovremeno i kvalitetno u skladu sa zakonom.

Uprava preduzeća ne može bez saglasnosti osnivača mijenjati djelatnost utvrđenu ovom odlukom.

Uprava preduzeća će najmanje jedanput godišnje, podnositi informacije i izvještaje o svom radu osnivaču, a na zahtjev osnivača i češće.

### Član 14.

Skupština opštine Derventa nastavlja obavljati poslove Skupštine Javnog preduzeća.

Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća imenovani su odlukom Skupštine opštine Derventa, u funkciji Skupštine Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa, broj 01-111-83/13 od dana 30. 07. 2013. godine, na mandat od 4 (četiri) godine.

Vršilac dužnosti direktora, imenovan Odlukom Nadzornog odbora broj 01- 55/2013 od 13. septembar 2013. godine, ostaje na dužnosti sa svim zakonskim ovlaštenjima, do redovnog izbora direktora, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Javnog preduzeća.

### Član 15.

Javno preduzeće ima Odbor za reviziju i Odjeljenje za internu reviziju.

Nadležnost, sastav i izbor članova Odbora za reviziju i Odjeljenja za internu reviziju utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Javnog preduzeća.

## VI USKLADIVANJE STATUTA PREDUZEĆA

### Član 16.

Odredbe Statuta Javnog preduzeća uskladiće se sa odredbama ove Odluke, odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima.

### Član 17.

Na osnovu ove Odluke izvršiće se kod nadležnog suda upis pravne forme organizovanja Javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću - jednočlano kao i drugi potrebni upisi, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

## VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 18.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim preduzećima, Zakona o privrednim društvima i drugi zakoni i podzakonski akti.

## Član 19.

Nakon stupanja na snagu ova Odluka zamjenjuje Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 5/08) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 11/11), koju je donijela Skupština opštine Derventa.

## Član 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

## SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-213/13

Datum: 15. oktobra 2013. god.

Predsjednik SO-e  
Jozo Barišić, s.r.

---

**242.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/04,42/05 i 118/05) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 3/13), Načelnik opštine Derventa, dana 26. 08. 2013. godine, donio je

**PRAVILNIK****o subvencionisanju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja opštine Derventa**

## Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriterijumi za subvencionisanje prevoza određenih kategorija učenika osnovnih i srednjih škola, koji imaju prebivalište na području opštine Derventa.

## Član 2.

Pravo na subvencionisanje prevoza imaju učenici koji svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole, ukoliko udaljenost od mjesta stanovanja učenika do škole iznosi više od četiri kilometra.

## Član 3.

Opština Derventa subvencionise prevoz učenicima sledećih kategorija:

- djeci ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije, kao i djeci umrlih ratnih vojnih invalida,
- da se radi o učeniku iz socijalno Jtrožene porodice,
- djeci sa posebnim potrebama,
- djeci bez oba roditelja i
- za svako treće i sljedeće dijete - putnik iz porodice sa troje ili više djece.

## Član 4.

Pravo na subvenciju prevoza imaju učenici koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da je prebivalište učenika na području opštine Derventa,
- da je učenik redovno upisan u određeni razred srednje škole na području opštine Derventa ili druge škole u graničnim opštinama sa opštinom Derventa,
- da učenik redovno putuje iz mjesta stanovanja do škole i vraća se kući, koristeći pri tome sredstva javnog prevoza i
- da učenik ne ostvaruje pravo na besplatni prevoz po nekoj drugoj osnovi.

## Član 5.

Pravo na subvenciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa za tekuću školsku godinu, za vrijeme održavanja nastave.

## Član 6.

Prevoz učenika odvija se u redovnim utvrđenim lokalnim autobuskim linijama za koje Prevoznik ima usklađen red vožnje.

Prevoznik mora da se pridržava Pravilnika o školskom kalendaru, kojeg propisuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

## Član 7.

Za sve učenike koji ispunjavaju uslove za subvencionisanje prevoza, uprava škole sačinjava spiskove učenika u tri primjerka. U spiskovima se naznačuje prezime i ime učenika, razred-odjeljenje koje pohađa i relaciju na kojoj putuje.

Spiskove potpisuje i ovjerava direktor škole.

Uprava škole dostavlja spiskove učenika Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa na odobrenje i ovjeru.

Dva ovjerena spiska dobija škola, od kojih jedan spisak škola dostavlja prevozniku, a drugi ostaje školi za njenu arhivu. Treći primjerak spiska zadržava Odeljenje za privredu i društvene djelatnosti, za svoje potrebe.

#### Član 8.

Takođe, opština Derventa obezbjeđivanje prevoz učenicima srednje poljoprivredne škole za praktičnu nastavu na oglednim poljima na prostoru opštine Derventa.

#### Član 9.

Isplatu subvencija vrši Odjeljenje za finansije opštine Derventa. Subvencija se plaća prevozniku na osnovu Ugovora i ispostavljene mjesečne fakture.

#### Član 10.

Iznos subvencije iznosi do 50% vrijednosti mjesečne karte za svakog učenika, za kog je odobren prevoz, u zavisnosti od odobrenih sredstava u budžetu opštine Derventa.

#### Član 11.

Ovaj Pravilnik objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se za školsku godinu 2013/2014.

Broj: 02-404-27/13

Datum: 26.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

#### 243.

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 9. stav 1. Vašarskog reda, i člana 65. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa, donio je

#### ODLUKU

#### o određivanju radnog vremena u svim objektima na lokaciji Vašara i na području grada Derventa u dane trajanja Vašara

1. Radno vrijeme svih objekata na lokaciji Vašara, u dane trajanja Vašara, je od 9:00 časova do 02:00 časa narednog dana u periodu od 27. 08.2013. godine do 30.08.2013. godine.

2. Radno vrijeme trgovinskih, zanatskih i uslužnih radnji na području grada u dane trajanja Vašara je do 02:00 časa u periodu od 27.08.2013. godine do 30.08.2013. godine.

3. Radno vrijeme ugostiteljskih radnji na području grada u dane trajanja Vašara je od 06:00 do 02:00 časa u periodu od 27.08.2013. godine do 30.08.2013. godine.

4. Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-30-43/2013

Datum: 12.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

#### 244.

Na osnovu člana 22. Porodičnog zakona ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 54/02) i člana 57. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) Načelnik opštine Derventa, donosi:

#### ODLUKU

#### novčanoj naknadi matičarima koji prisustvuju zaključenju braka poslije radnog vremena i u neradne dane

#### Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade matičarima koji prisustvuju zaključenju braka poslije radnog vremena i u neradne dane.

#### Član 2.

Novčana naknada matičarima iz člana 1.ove Odluke iznosi 15,00 KM, po zaključenom braku.

#### Član 3.

Isplate novčane naknade matičarima će se vršiti uz isplatu plate, a na osnovu dostavljenog spiska Odjeljenja za opštu upravu.

## Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za opštu upravu i Odeljenje za finansije.

## Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-40-1/13

Datum: 23.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

**245.**

Na osnovu člana 72 stav 3. Zakona o lokalnoj upravi ("Sl. glasnik RS" br.101/04, 42/05 i 118/05) i čl. 62. Statuta opštine Derventa" 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je

**RJEŠENJE****o formiranju Komisije - Stručni žiri**

1. Formira se Komisija - Stručni žiri za izbor najuređenije privatne površine i površine kolektivnog stanovanja na području opštine Derventa u sastavu

- Marić Siniša- predsjednik žirija,
- Simić Vesna - član,
- Budišić Brankica- član,

2. Stručni žiri ima zadatak da po prijavi zainteresovanih kandidata, a na osnovu uvida na licu izradi stručno mišljenje i izvrši izbor "Najkutak opštine Derventa", sačini pismeni zapisnik i dostavi svoj prijedlog Načelniku opštine Derventa.

3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-111-85

Datum: 09.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**246.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 65. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa, donio je:

**RJEŠENJE****o formiranju Odbora za organizaciju i obilježavanje 162. Derventskog vašara**

1. Formira se odbor za organizaciju i obilježavanje 162. Derventskog vašara u sastavu:

- Žunić Igor, predsjednik (Zamjenik Načelnika),
- Zemunović Marko, član ("Komunalac" a.d. Derventa),
- Tadić Mile, član (Policajska stanica Derventa),
- Nagradić Tomo, član (Odjeljenje za inspekcijske poslove),
- Bećirović Mirsad, član (Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti),
- Gojković Slaven, član (Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove),
- Kljajić Damir, član (Javna ustanova Turistička organizacija Derventa).

2. Zadatak Odbora iz tačke 1. ovog Rješenja je da donese Program za obilježavanje 162. Derventskog vašara i da koordinira aktivnostima svih ostalih subjekata vezanih za organizaciju i održavanje ove manifestacije.

3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-370-2291-1/2013

Datum: 12.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

**247.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 65. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE****o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama  
vašarskih usluga za 162. Derventski vašar**

1. Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora "KOMUNALAC" a.d. Derventa o cijenama vašarskih usluga za 162. Derventski vašar, broj: 484/13 od 12.08.2013. godine.

2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-370-2291-4/2013

Datum: 12.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**248.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 9. stav 1. Vašarskog reda, i člana 65. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE****o imenovanju predstavnika opštine Derventa**

1. Imenuje se Budišić Brankica, stručni saradnik u Stambeno-komunalnom odjeljenju, za predstavnika opštine Derventa za kontrolu plana razmještanja i namjene objekata trgovinskih i ugostiteljskih radnji i radnji zabavnog programa u okviru 162. Derventskog vašara.

2. Zadatak imenovane iz tačke 1. ovog Rješenja je da zajednički sa organizatorom 162. Derventskog vašara "Komunalac" a.d. kontroliše plan razmještanja i namjene objekata trgovinskih i ugostiteljskih radnji i radnji zabavnog programa u skladu sa Programom za pripremu, organizaciju i održavanje 162. Derventskog vašara, broj: 02-370-2291-2/2013 od 12.08.2013. godine.

3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-370-2291-6/2013

Datum: 12.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**249.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o loloj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), i člana 57. i 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) a u skladu sa članom 26. i 33. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/11), Načelnik opštine Derventa donio je

**RJEŠENJE****o formiranju Komisije za procjenu stalnih  
materijalnih sredstava - pokretne imovine  
(namještaja, opreme i ostalo)**

1. Formira se Komisija za procjenu vrijednosti stalnih materijalnih sredstava - pokretne imovine Opštine Derventa (namještaja, opreme i ostalo) u sastavu:

- Knežević Budislav, predsjednik,
- Strinić Mile, član
- Nović Srđan, član

2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da do 15. oktobra 2013. godine, izvrši procjenu imovine Opštine Derventa - stalnih materijalnih sredstava - pokretne imovine a u skladu sa MRS-JS 17 i drugim relevantnim računovodstvenim standardima i propisima, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-111-88

Datum: 16.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**250.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o loloj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), i člana 57. i 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst a u skladu sa članom 26. i člana 33. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/11) Načelnik opštine Derventa donio je

**RJEŠENJE****o formiranju Komisije za procjenu stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine (građevinski objekti, zemljište, putevi, ulice, trotoari, javna rasvjeta, spomenici mostovi, trgovi i ostalo)**

1. Formira se Komisija za procjenu vrijednosti stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine Opštine Derventa u sastavu:

- Pavković Zorka, predsjednik,
- Bećarević Ljubica, član
- Gavrić Slađana, član

2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da do 15. oktobra 2013. godine, izvrši procjenu imovine Opštine Derventa - stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine a u skladu sa MRS-JS 17 i drugim relevantnim računovodstvenim standardima i propisima, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-111-89

Datum: 16.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

**251.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 25. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:43/07), člana 12. Odluke o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca ("Službeni glasnik opštine Derventa, broj: 7/06 od 29.06. 2006. godine) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa,, broj: 3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE****o imenovanju Prvostepene stambene komisije pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Derventa**

1. U prvostepenu stambenu komisiju pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu opštine Derventa, imenuje se:

- Kuzmanović Mile, predsjednik, ispred Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Derventa,
- Ristić Miladin, član, ispred Odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Derventa
- Lukić Nikola, član, ispred Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS Derventa,
- Marjanović Rada, član, ispred Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i
- Sekulić Ana, član, ispred Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

2. Zadatak Prvostepene stambene komisije je da raspiše konkurs za dodjelu novčanih sredstava iz Budžeta Opštine kao pomoć u rješavanju stambenih pitanja, utvrdi prijedlog raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta Opštine u skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Odlukom o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-111-90

Datum: 22.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

**252.**

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 57. i 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je

**RJEŠENJE****o imenovanju jednog člana Komisije ispred Opštine Derventa**

1. U Komisiju za odabir korisnika za obnovu i rekonstruktsciju stambenih objekata, tehnički pregled i predaju rekonstruisanih individualnih objekata i



objekata zajedničkog tipa stanovanja po sistemu "ključ u ruke" ispred Opštine Derventa imenuje se Šljivić Jadranka

2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### Obrazloženje

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH je donijela Odluku o izboru prioriternih opština i okvirnog broja korisnika za obnovu stambenih jedinica iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj - Projekat obnove stambenih jedinica za raseljena lica u Bosni i Hercegovini i po navedenoj Odluci opštini Derventa su odobrena sredstava za 18 korisnika

U cilju implementacije i realizacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica iz Bosne i Hercegovine iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj, predviđeno da svaka opština imenuje svoje predstavnike koji će učestvovati u radu Komisije za implementaciju i realizaciju Projekta obnove stambenih jedinica iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj.

Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Broj: 02-111-92  
Datum: 11.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

### 253.

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 57. i 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju jednog člana u Regionalnu tendersku komisiju

1. U Regionalnu tendersku komisiju za javne nabavke za implementaciju Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u Bosni i Hercegovini iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj, ispred Opštine Derventa imenuje se Nović Srđan.

2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

### Obrazloženje

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH je donijela Odluku o izboru prioriternih opština i okvirnog broja korisnika za obnovu stambenih jedinica iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj - Projekat obnove stambenih jedinica za raseljena lica u Bosni i Hercegovini i po navedenoj Odluci opštini Derventa su odobrena sredstava za 18 korisnika

U cilju implementacije i realizacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica iz Bosne i Hercegovine iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj, predviđeno da svaka opština imenuje svoje predstavnike koji će učestvovati u radu tenderske komisije.

Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Broj: 02-111-93  
Datum: 11.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

### 254.

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 65. Statuta opštine Derventa - prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), i člana 2. Odluke o izradi Strategije ruralnog razvoja opštine Derventa za period 2014 - 2020 ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/13), Načelnik opštine Derventa donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Tima za izradu Nacrta "Strategije ruralnog razvoja opštine Derventa za period 2014 - 2020"

1. U tim za izradu Nacrta, imenuju se:

- Igor Žunić, zamjenik Načelnika opštine Derventa;
- Vesna Simić, dipl.inž.poljoprivrede;
- Slaven Gojković, dipl.inž.šumarstva;
- Srđan Nović, dipl.ing.saobraćaja;
- Goran Jevtić, dipl.ing.građevinarstva.

2. Obaveze Tima definisane su Odlukom o izradi Strategije ruralnog razvoja opštine Derventa za period 2014 - 2020, a naročiti zadatak Tima biće:

- obezbjeđenje kvalitativnih i kvantitativnih podataka kao što su demografski, socioekonomski, zatim podaci o poslovnom okruženju, infrastrukturi, posjedovnoj strukturi, i dr;

- ukazati na mogućnosti razvoja ruralnih područja kroz SWOT analizu;

- kreirati strukturu Strategije po sljedećim komponentama: vizija, ciljevi, programi.

3. Kranji rok za izradu Nacrta je februar 2014. godine.

4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-40-792.2/13

Datum: 10.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

### 255.

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52<sup>5</sup>, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Mile Strinić, dipl. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke objavljenog u Službenom glasniku BiH, broj 59/13 i 64/13, za "Rekonstrukciju ulica i lokalnih puteva - I

faza realizacije", dana 03. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova, - otvori pristigle ponude, izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka, preporuku o dodijeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-24/13

Datum: 30.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

### 256.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Ana Jovičić, dipl. pravnik., predsjednik
- Srđan Nović, dipl. inž. saob., član
- Snježana Kovačević, dipl. pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dipl. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku građevinskog materijala korisnicima socijalne pomoći, dana, 27.08.2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

Broj: 02-404-29/13

Datum: 22.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

### 257.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Nović Srđan, dipl. inž. saob., predsjednik
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
- Marić Darinka, građ. teh., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Nada Špirić, pravnik.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za izradu glavnog projekta izgradnje kanizacionog kolektorau naselju Lug, dana 29. 08. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-5.5/13

Datum: 22.08. 2013. god.

### 258.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Strinić Mile, dit. ek., predsjednik
- Marić Darinka, građ. teh., član
- Samardžija Boško, pravnik., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Špirić Nada, pravnik.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku vodovodnog materijala za izgradnju vodovoda u D. Lupljanici, dana 30. 08. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-30/13

Datum: 22.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

### 259.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,

19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Brankica Budišić, građ. teh., predsjednik
- Mr Budislav Knežević, dit. inž. elektrotehnike, član
- Srđan Nović, dipl. inž. saob., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Ana Jovičić, dit. pravnik.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za izgradnju javne rasvjeteu dijelu grada "Potočani", dana 30. 08. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-31/13  
Datum: 22.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

**260.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.

Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenujuse:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
  - Nović Srđan, dipl. inž. saob, član
  - Samardžija Boško, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dipl. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju puta u Kostrešu, Kresojević - Lazići, dana 02. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-32/13  
Datum: 30.08. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

**261.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
  - Nović Srđan, dit. inž. saob.predsjednik
  - Marić Darinka, građ. teh., član
  - Špirić Nada, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dipl. ek..

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za hortikulturno uređenje platoa oko Sabornog hrama u Derventi, dana 09. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-33/13  
Datum: 03.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

## 262.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
  - Nović Srđan, dipl. inž. saob., predsjednik
  - Jovičić Ana, dit. pravnik, član
  - Popović Miro, građ. teh., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za izradu horizontalne signalizacije na lokalnim putevima - 2. faza, dana 10. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-36/13  
Datum: 06.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

## 263.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
  - Nović Srđan, dipl. inž. saob., predsjednik
  - Jovičić Ana, dipl. pravnik, član
  - Popović Miro, građ. teh., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju G. Detlak, dana 11. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,

- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-37/13

Datum: 10.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

#### 264.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Srđan Nović, dit. inž. saob., član
- Špirić Nada, pravniš., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dip. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku robe pri izgradnji centralnog grijanja u Centru za kulturu, dana 26. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-38/13

Datum: 25.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

#### 265.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Ana Jovičić, dipl. pravnik, predsjednik
- Snježana Kovačević, dit. ek., član
- Mile Strinić, dipl. ek., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Nović Srđan, dipl. inž. saob.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku kontejnera za stanovanje, dana 18. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-39/13

Datum: 17.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**266.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derвента" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derвента - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derвента", broj 3/13) Načelnik opštine Derвента, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
  - Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
  - Nović Srđan, dit. inž. saob, član
  - Samardžija Boško, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju ulica - 2. faza realizacije, dana 19. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,
  - otvori pristigle ponude,
  - izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derвента".

Broj: 02-404-40/13

Datum: 17.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**267.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derвента" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derвента - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derвента", broj 3/13) Načelnik opštine Derвента, donio je

opštine Derвента" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derвента - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derвента", broj 3/13) Načelnik opštine Derвента donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
  - Snježana Kovačević, dipl. ek., predsjednik
  - Nada Špirić, pravnik, član
  - Srđan Nović, dipl. inž. saob., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Ana Jovičić, dipl. pravnik.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Derвента 2014-2020. godine, dana 20. 09. 2013. godine, sa početkom u 12 časova,
  - otvori pristigle ponude,
  - izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derвента".

Broj: 02-404-41/13

Datum: 17.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**268.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derвента" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derвента - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derвента", broj 3/13) Načelnik opštine Derвента, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Mujačić Ljiljana, dipl. ek., član
- Samardžija Boško, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku u ugradnju parketa za sportsku dvoranu u Gimnaziji, dana 20. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-42/13

Datum: 17.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

## 269.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Ana Jovičić, dipl. pravnik., predsjednik
- Srđan Nović, dit. inž. saob., član
- Snježana Kovačević, dipl. pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku građevinskog materijala korisnicima socijalne pomoći, dana 08.10. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-43/13

Datum: 02.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

## 270.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Nović Srđan, dit. tž. saob predsjednik
- Mujačić Ljiljana, dit. ek., član
- Pajić Dragan, dipl. inž. rud., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Jovičić Ana, dipl. pravnik.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju stolarije korisnicima



socijalne pomoći, dana 30. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,  
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ztovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-44/13

Datum: 27.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

#### 271.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o gšenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Špirić Nada, pravnik, član
- Samardžija Boško, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dipl. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju lokalnih puteva - 3. faza realizacije, dana 30. 09. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,  
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o

radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-45/13

Datum: 27.09. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

#### 272.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

#### RJEŠENJE

##### o gtenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Olivera Čebedžija, dit. pravnik, predsjednik
- Nada Špirić, pravnik, član
- Slavica Živković, ek. teh., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Mile Strinić, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku ogreva mjesnim kancelarijama opštine Derventa, dana 03.10, 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,  
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-47/13  
Datum: 01.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**273.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:  
- Miro Popović, građ. teh., predsjednik  
- Mr Budislav Knežević, dipl. inž. elektro-tehnike, član  
- Boško Samardžija, dipl. pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Srđan Nović, dipl. inž.saob.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za izgradnju javne rasvjete na platou oko Sabornog hrama u Derventi, dana 04.10. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,  
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-49/13  
Datum: 01.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**274.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:  
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik  
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član  
- Nada Špirić, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za izradu glavnog kanalizacionog cjevovoda u naselju Lug, dana 04.10. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,  
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-50/13  
Datum: 01.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

**275.**

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.

Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Kovačević Snježana, dipl. ek., predsjednik
- Marić Darinka, građ. teh., član
- Špirić Nada, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Jovičić Ana, dipl. pravnik.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za sanaciju doma u Pojezni, dana 11.10. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-51/13

Datum: 09.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

### 276.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Popović Miro građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dit. inž. saob, član
- Samardžija Boško, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dipl. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za izgradnja igrališta u Crnči, dana 11. 10. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-53/13

Datum: 09.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

### 277.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

### RJEŠENJE

#### o imenovanju Komisije za nabavke

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Špirić Nada, pravnik, član
- Samardžija Boško, pravnik, član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dit. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju lokalnih puteva - 4. faza realizacije, dana 15.10. 2013. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-54/13

Datum: 14.10. 2013. god.

Načelnik opštine  
Milorad Simić, s.r.

---

278.

#### OGLAC

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Derventa na osnovu rješenja broj: 06-372-77/13 od 08.08.2013. godine izvršilo je u registru zajednica zgrada, u registarskom listu broj: 1-56, upis promjene lica ovlašćenih za zastupanje Zajednice za upravljanje dijelom zgrade Derventa, ulica Marije Bursać SP-57, ulaz 5, sa sljedećim podacima:

Vrši se promjena lica ovlašćenih za zastupanje Zajednice za upravljanje dijelom zgrade Derventa, ulica Marije Bursać SP-57, ulaz 5, tako što se iz registra briše raniji zastupnik, Novaković Mira, a u registar se upisuje lice ovlašćeno za zastupanje zajednice, Cvijetić Simo, predsjednik Skupštine, koji zastupa zajednicu samostalno i bez ograničenja.

Broj: 06-372-77/13

Datum: 08.08. 2013. god.

Službeno lice organa  
Slaven Gojković, dipl. inž.šum, s.r.

---

279.

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačke a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike

Srpske", br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. septembra 2013. godine, donio je

#### ODLUKU

Utvrđuje se da član 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Derventa" broj 10/12) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12),

#### Obrazloženje

Slavko Mikač iz Dervente dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Derventa" broj 10/12), koju je donijela Skupština Opštine Derventa. U inicijativi se navodi daje Ustavni sud Republike Srpske svojom odlukom broj U-9/II od 20. maja 2012. godine utvrdio da Tarifni broj 4. Tarife komunalnih taksa, koji je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Derventa" br. 7/03, 5/06, 14/07 i 15/10), koju je donijela Skupština Opštine Derventa, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Cppcke i zakonom. Ova odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 48/12 od 31. maja 2012. godine. Međutim, kako ističe davalac inicijative, Opština Derventa, nakon što je pomenuti tarifni broj prestao da važi, nije izvršila ovu odluku Ustavnog suda donošenjem novog tarifnog broja 4. ove Tarife, već je članom 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama izvršila izmjene i dopune nepostojećeg tarifnog broja 4, koji je prestao da važi objavljivanjem navedene odluke Suda. Ovakvim propisivanjem je, po mišljenju davaoca inicijative, narušen princip ustavnosti i zakonitosti, te predlaže da Sud, nakon provedenog postupka, utvrdi da osporeni član 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom.

U odgovoru na inicijativu koji je dostavila Skupština Opštine Derventa navodi se da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama donesena u skladu sa članom 2. stav 1, članom 7. i članom 14. Zakona o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 4/12). Takođe se ističe da je osporenim odlukom izvršeno usklađivanje Tarifnog broja 4. sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske broj U-9/11 od 20. aprila 2012. godine, te sa navedenim Zakonom o komunalnim djelatnostima,

tako što je kod utvrđivanja visine komunalne takse, pored ranije utvrđenog kriterijuma - vrste djelatnosti i površine, utvrđen i kriterijum po osnovu lokacije, odnosno mjesta obavljanja djelatnosti, izražen u koeficijentima prema zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta. Donosilac osporenog akta smatra da, nakon što je Tarifni broj 4. Tarife komunalnih taksa, kao sastavni dio Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Derventa", br. 7/03, 5/06, 14/07 i 15/10) prestao da važi objavljivanjem pomenute odluke Ustavnog suda, nije bilo potrebno donijeti novu odluku, jer je članom 14. Zakona o komunalnim taksama dato ovlaštenje jedinicama lokalne samouprave da usklade svoje odluke o komunalnim taksama sa odredbama ovog zakona, te da Skupština opštine Derventa nije stavila van snage predmetnu odluku o komunalnim taksama. Shodno navedenom, predlaže da Sud, nakon provedenog postupka, ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 3. osporene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Derventa" broj 10/12) donesena je na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 4/12) i člana 37. Statuta Opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" br. 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12). Osporenim članom 3. ove odluke izmijenjen je i dopunjen Tarifni broj 4. Tarife komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke, tako što je propisano da se komunalna taksa ovog tarifnog broja određuje iznosom takse utvrđenim prema vrsti djelatnosti, pomnoženim koeficijentom određenim prema mjestu obavljanja djelatnosti, odnosno zoni gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta, te su utvrđeni koeficijenti za zone I do VI, kao i za ostala mjesta i preduzeća. Pored toga, određen je rok u kojem je takseni obveznik ovog tarifnog broja dužan prijaviti taksenu obavezu Poreskoj upravi Republike Srpske.

U postupku ocjenjivanja osporene odredbe predmetne odluke Sud je, prije svega, konstatovao da je odlukom ovog suda broj U-9/11 od 20. aprila 2012. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 48/12 od 31. maja 2012. godine, utvrđeno da Tarifni broj 4. Tarife komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Derventa" br. 7/03, 5/06, 14/07 i 15/10) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim taksama ("Službeni list SRBiH" br. 21/77, 35/88 i 26/89).

Pored Tora, Sud je imao u vidu odredbu člana 119. stav 1. Ustava, kojom je utvrđeno da su odluke Ustavnog suda opšteobavezne i izvršne. Identičnu odredbu sadrži i član 6. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), dok je članom 5. stav 2, ovog zakona propisano da kada Sud utvrdi da drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, taj akt, odnosno njegove odredbe koje nisu u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, prestaju da važe danom objavljivanja odluke Suda.

Kako iz navedenih ustavnih i zakonskih odredaba proizlazi, Tarifni broj 4. Tarife komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Derventa" br. 7/03, 5/06, 14/07 i 15/10) prestao je da važi 31. maja 2012. godine, kada je u "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljena navedena odluka ovog suda kojom je utvrđena njegova neustavnost, tako da su svi subjekti na koje se predmetna odredba odnosi dužni da poštuju ovu odluku Suda.

Međutim, bez obzira na ovu činjenicu, Skupština opštine Derventa je članom 3. osporene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, koja je donesena 27. juna 2012. godine, izvršila izmjene i dopune Tarifnog broja 4. Tarife komunalnih taksa Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Derventa", br. 7/03, 5/06, 14/07 i 15/10), dakle odredbe koja ne postoji, odnosno nije više dio pravnog sistema Republike. Time je po ocjeni Suda, narušeno načelo vladavine prava iz člana 5. stav 1. alineja 4. Ustava, koje je jedno od temeljnih načela na kojima se zasniva ustavno uređenje Republike, kao i načelo pravne sigurnosti, koje je jedno od opštih pravnih načela, Vladavina prava, između ostalog, podrazumijeva postupanje u skladu sa Ustavom i zakonom, te poštovanje odluka sudova i drugih državnih organa. Shodno navedenom, Sud je ocijenio da je donosilac osporenog akta, vršeći izmjene i dopune nepostojeće pravne norme, narušio ovo ustavno načelo, kao i odredbu člana 119. Ustava. Istovremeno, osporenim propisivanjem je došlo do povrede principa zakonitosti iz člana 108. Ustava, jer je ovakvo normiranje suprotno i članu 6. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, prema kojem su odluke ovog suda opšteobavezne i izvršne.

S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je na osnovu člana 40, stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), o ustavnosti i zakonitosti

predmetne odredbe osporenog opšteg ankta odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zoran

Lipovac, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević, akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj:U-62/12

25. septembar 2013. god.

Predsjednik Ustavno suda  
Džerard Selman, s.r.

## SADRŽAJ

Red. broj.

Strana

### SKUPŠTINA OPŠTINE

215. Odluka o donošenju Revizije Regulacionog plana "CENTAR" .....	1
216. Odluka o komunalnom redu.....	1
217. Odluka o ravnopravnosti polova u opštini Derventa.....	22
218. Odluka o proširenim pravima iz socijalne zaštite; .....	25
219. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama; .....	26
220. Odluka o utvrđivanju gubitka svojstva dobra u opštoj upotrebi, nepokretnostima u društvenoj odnosno državnoj svojini;.....	27
221. Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Osinji putem javnog oglašavanja;.....	28
222. Odluka o poništenju dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa;.....	29
223. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Derventa; .....	29
224. Rješenje o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije; .....	30
225. Rješenje o izboru člana Komisije za budžet i finansije; .....	30
226. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JPU "Trol" Derventa; .....	31
227. Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JPU "Trol" Derventa; .....	31
228. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; .....	32
229. Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; .....	33
230. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" Derventa;.....	33
231. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" Derventa; .....	34
232. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa;.....	35
233. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa";.....	36
234. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za prvo polugodište 2013. godine, sa posebnim osvrtom na ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama;.....	37
235. Zaključak o usvajanju Informacije o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske; .....	56

236. Zaključak o usvajanju Informacije o statusu zelege pijace na području grada Derventa;.....	56
237. Zaključak o usvajanju Informacije o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač SO-e za period januar-juni 2013. godine;.....	56
238. Zaključak o usvajanju Informacije o radu i stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja; .....	56
239. Zaključak o usvajanju informacije o primjeni Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom pa položaj žene u društvu; .....	57
240. Zaključak o usvajanju Politike cijena vodosnabdijevanja; .....	57

#### **SKUPŠTINA OPŠTINE U FUNKCIJI SKUPŠTINE JP "DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA"**

241. Odluka o organizovanju Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa u pravnoj formi privrednog društva oblika - jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću; .....	57
--	----

#### **NAČELNIK OPŠTINE**

242. Pravilnik o subvencionisanju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja opštine Derventa; .....	60
243. Odluka o određivanju radnog vremena u svim objektima na lokaciji Vašara i na području grada Derventa u dane trajanje Vašara; .....	61
244. Odluka o novčanoj naknadi matičarima koji prisustvuju zaključenju braka poslije radnog vremena i u neradne dane; .....	61
245. Rješenje o formiranju Komisije-stručni žiri za izbor najuređenije privatne površine i površine kolektivnog stanovanja pa području opštine Derventa;.....	62
246. Rješenje o formiranju Odbora za organizaciju i obilježavanje 162. Derventskog vašara;.....	62
247. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama vašarskih usluga za 162. Derventski vašar; .....	62
248. Rješenje o imenovanju predstavnika opštine Derventa; .....	63
249. Rješenje o formiranju Komisije za procjenu stalnih materijalnih sredstava-pokretne imovine (namještaja, opreme i ostalo);.....	63
250. Rješenje o formiranju Komisije za procjenu stalnih materijalnih sredstava-nepokretne imovine (građevinski objekti, zemljište, putevi, ulice, trotoari, javna rasvjeta, spomenici, mostovi, trgovi i ostalo);.....	63
251. Rješenje o imenovanju Prvostepene stambene komisije pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Derventa;.....	64
252. Rješenje o imenovanju jednog člana Komisije ispred Opštine Derventa; .....	64
253. Rješenje o imenovanju jednog člana u Regionalnu tendersku komisiju;.....	65
254. Rješenje o imenovanju Tima za izradu Nacrta "Strategije ruralnog razvoja opštine Derventa za period 2014-2020";.....	65
255. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za "Rekonstrukciju ulica i lokalnih puteva-1 faza realizacije; .....	66
256. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskog materijala korisnicima socijalne pomoći;.....	66
257. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta izgradnje kanizacionog kolektora u naselju Lug;.....	67
258. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodovodnog materijala za izgradnju vodovoda u D. Lupljanici;.....	67
259. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju javne rasvjete u dijelu grada "Potočani";.....	67
260. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju puta u Kostrešu, Kresojevići-Lazići; .....	68

261. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za hortikulturno uređenje platoa oko Sabornog hrama u Derventi; .....	68
262. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu horizontalne signalizacije na lokalnim putevima-2. faza; .....	69
263. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju G. Detlak; .....	69
264. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe pri izgradnji centralnog grijanja u Centru za kulturu; .....	70
265. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kontejnera za stanovanje; .....	70
266. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju ulica-2, faza realizacije; .....	71
267. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za konsultantske usluge izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Derventa 2014-2020. godine; .....	71
268. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju parketa za sportsku dvoranu u Gimnaziji; .....	71
269. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskog materijala korisnicima socijalne pomoći; .....	72
270. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju stolarije korisnicima socijalne pomoći; .....	72
271. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju lokalnih puteva-3. faza realizacije; .....	73
272. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ogreva mjesnim kancelarijama opštine Derventa; .....	73
273. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju javne rasvjete na platou oko Sabornog hrama u Derventi; .....	74
274. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog kanalizacionog cjevovoda u naselju Lug; .....	74
275. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju doma u Pojezni; .....	74
276. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju igrališta u Crnči; .....	75
277. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju lokalnih puteva-4. faza realizacije; .....	75

#### **ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE**

278. Oglas o upisu promjene lica ovlašćenih za zastupanje Zajednice za upravljanje dijelom zgrade u Derventi u ulici Marije Bursać SP-57, ulaz 5; .....	76
---	----

#### **USTAVNI SUD RS**

279. Odluka broj: U-62/12 .....	76
---------------------------------	----